

**MOLAO OA TSAMAIISO OA MOKHATLO OA MACHABA OA
BOSEBETSI (ILO) HOLIM'A HIV LE AIDS MOSEBETSING**

MASERU, LESOTHO

Ketella-Pele

Seoa sa HIV le AIDS ke koluo a aparetseng lefatse ka bopara, ‘me li baka qholotso e kholo malebana le ntlafatso le nts’etsso-pele ea sechaba. Linaheng tse anngoeng ke seo a sena ka ho fetisisa, moruo oa tsona oa ntlafatso o ripitlehile, moruo o holofetse ‘me le ts’ireletso le botsitso ba lichaba li mathateng a maholo.

Ka thoko ho masisa-pelo a bakoang ke seo a sena, ho batho ka bo-mong le ba malapa a bona, se amme le ho sisinya habohloko boleng ba moruo le lichaba. HIV le AIDS li baka ts’oso e kholo mosebetsing le bosebeletsing: li ama karolo e kholo ea batho ba hlahisang ‘me seo se etsa hore litsiane li theohe. Ho fetisa mona, likhoebo tse kholo li lahlehelo ke tlhahiso, le lits’enyehelo tse eketsoang ke tahlehelo ea batho ba nang le tsebo le boiphihlelo.

Kaholimo ho tsena tsohle, HIV le AIDS li boetse li ama litokelo tsa mantilha tsa mosebetsing, haholo malebana le lintlha tsa khethollo le sekhobo se lebisoang ho basebetsi le batho ba phelang le HIV le AIDS kapa ba anngoeng ke tsona (HIV le AIDS). Seoa sena se otla habohloko-hloko lihlopha tsa batho ba tsietsing, ba se nang matla a ho its’ireletsa, e leng basali le bana: ‘me hona ke taba e eketsang bosieo ba teka-tekan eo banna le basali le ho nonts’ a bothata bo tsoaloang ke khiro ea bana.

Ke ka hona ho latela tsena tse seng li boletsoe kaholimo, ILO e itlammeng le ho ikitlaelletsa ho etsa polelo e matla ka molao oa ts’ebetso malebana le HIV le AIDS libakeng tsa ts’ebetso (mesebetsing). Molao ona o tla sebelisoa ho thusa ho thibela ho ata kapa ho nama ha seo a sena; ho fokotsa mathata a basebetsi le ba malapa a bona, le ho fana ka ts’ireletso e thusang sechaba ho sebetsana le seo a sena.

Molao ona o akaretsa lintlha tsa mantlha, tse kang ho lemoha hore HIV le AIDS ke taba e teng mosebetsing, le hore ho se khetholloe batho mosebetsing; teka-tekan eo banna le basali, tlhatlhobo ea mali ka lekunutu, lipuisano le sechaba, thibelo, ho oka le ts’ehetso e le metheo ea ho sebetsana le seo a sena libakeng tsa ts’ebetso.

Molao ona o tsoetsoe ke ts’ebelisano-‘moho ea ILO le likaroloana tsa eona tse tharo(bahiri, ‘muso le basebetsi) hammoho le ts’ebelisano-‘moho le balekane ba eona ba machaba. Molao ona o fa batho ba etsang maano, mekhatlo ea bahiri le ea basebetsi le balekane ba bang tataiso e sebetsang ea ho thoma le ho kenya ts’ebetsong leano le loketseng sebaka sa mosebetsi, manane a thibelo le a ho oka, ekasitana le ho theha maqheka a ho buisana le batho ba its’ebetsang. Ntlha ena ke tlatsetso e kholo, ea bohlokoa, ea ILO ntoeng e khahlanong le HIV le AIDS, lefats’eng ka bopara.

Molao ona o tla thusa ho hlahisa maemo a hlomphehang mosebetsing, khahlanong le koluo a ena e tobileng le ho tsitsipanya botho, nts’etsopele le ntlafatso. Boithuto bo ntse bo tsolela pele, e le teko ea ho sebetsana le koluo a ena. Ke linaha tse fokolang tse seng li atlehile ho fokotsa ho ata kapa ho nama ha tso’oaetso, le ho fokotsa matha a bakoang ke HIV le AIDS ho batho ka bo-mong le ho lichaba tsa habo bona.

Litsela tsa ts'ebetso tse atlehileng ka ho fetisisa li kenyaletsa boetapele ba boitelo, maoala a hokahanyang mafapha a mangata, ts'ebelisano-‘moho le sechaba, hammoho le batho ba phelang le HIV le AIDS, ekasitana le thuto ka tsona (HIV le AIDS). Lintlha tsena li hlahella ka har'a meloana ea manthla ea molao ona le ho its'etleha ka oona ho khothaletsa litho tsohle tsa sechaba ho sebetsa hammoho ka sepheo sa ho kenya molao ts'ebetsong ka tsela e matla e nang le litholoana tse bonahalang.

Tokomane ena e na le chebelo-pele, ‘me ke ea manthla e shebaneng le mathata a teng kajeno, ebile e lebeletse le-tla-morao tsa seo sena le mathata ao se a bakang mosebetsing. Ka molao ona, ILO e tl'o phahamisa ts'ehetso ea eona malebana le boitelo ba machaba le lichaba e le ho ts'ireletsa litokelo le seriti sa basebetsi le batho ba phelang le HIV le AIDS.

Geneva, Phuptjane 2001

Ke puo ea: Juan Somaria
Mookameli-Kakaretso

LENANEO

Ketella-Pele

1. Sepheo
2. Ts'ebeliso
3. Botebo le mantsoe a khethehileng a sebelisitsoeng ka har'a molao ona
 - 3.1 Botebo le bopphara
 - 3.2 Mantsoe a khethehileng a sebelisitsoeng kahar'a tokomane ena
4. Lintla tsa mantla
 - 4.1 Ho lemoha hore HIV le AIDS ke taba mosebetsing
 - 4.2 Ho se khetholle
 - 4.3 Teka-tekano
 - 4.4 Maemo a bolokehileng a ts'ebetso
 - 4.5 Karolelano ea maikutlo le sechaba
 - 4.6 Ho hloaea batho ka sepheo sa ho ba behella kathoko mosebetsing
 - 4.7 Ho boloka lekunutu
 - 4.8 Nts'etsopele ea likamano tsa bosebetsi
 - 4.9 Thibelo
 - 4.10 Ho oka le ts'ehetso
5. Kakaretso ea Litokelo le Lits'oanelo
 - 5.1 Mebuso le makala a eona a nang le boiphihleo
 - 5.2 Bahiri le mekhatlo ea bona
 - 5.3 Basebetsi/ le mekhatlo ea bona
6. Thibelo ea HIV le AIDS ka ho ruisa batho ka tsebo le thuto
 - 6.1 Mats'olo a ho fana ka tsebo le tlhokomeliso
 - 6.2 Manane-thuto
 - 6.3 Lits'ebeletso tse reretsoeng ba bats'ehali le ba batona
 - 6.4 Khokahanyo ea ho bapatsa manane-thuto a bophelo
 - 6.5 Mekhoa e sebetsang e ka etsang ho thusa batho ho fetola bots'oaro
 - 6.6 Manane a ho nanabeletsa tsebo sechabeng
7. Thupelo
 - 7.1 Lithupelo tsa baokameli, batsamaisi le ba ikarabellang boiketlong le Botsitsong ba basebetsi
 - 7.2 Lithupelo tse estsetsoang basebetsi ba rutang ba ba bang
 - 7.3 Lithupelo tse etsetsoang baemeli ba basebetsi
 - 7.4 Lithupelo tse etsetsoang basebeletsi ba bophelo le thibelo ea likotsi
 - 7.5 Lithupelo bakeng sa basebetsi ba lifeme le bahlahlobi ba mosebetsi/ts'ebetso
 - 7.6 Thupelo bakeng sa basebetsi ba ammeng mali le maro a mang 'mele oa motho

8. Liteko tsa mali
 - 8.1 Se sa lokelang ho etsoa ha ho hiroa
 - 8.2 Se sa lokelang ho etsoa ha motho a batla ho nka enshoreense
 - 8.3 Ho lisa mafu a seoa
 - 8.4 Ho ithopela ho hlahlojoa
 - 8.5 Tlhatlhobo le phekolo kamora ho ts'oara mali kappa maro a mang a 'mele oa Motho, mosebetsing
9. Booki le Ts'ehetso
 - 9.1 Ho ts'oana ha HIV le AIDS le mafu a mang a sekhahla
 - 9.2 Tlhabollo ea maikutlo ka puisano
 - 9.3 Lits'ebeletso tsa bophelo bo botle mosebetsing
 - 9.4 Ho hokahanya lits'ebeletso tsa ho ithusa le lihlopha tsa metse
 - 9.5 Melemo le litsiane
 - 9.6 Ho fumana ts'ireletso ho tsoa sechabeng
 - 9.7 Boimamelo le Lekunutu
 - 9.8 Lithuso tse fuoang mosebetsi le ba lelapa la hae

Lihlomathiso

- I. Lintla tsa bohlokoa le li-tla-morao tsa seoaa sa HIV le AIDS
- II. Taolo ea ho thibela ts'oaetso mosebetsing
- III. Lenane la tse hlokang ho eloa hloko meralong le phethahatsong ea leano la HIV le AIDS mosebetsing

1. Sepheo

Sepheo sa molao ona ke ho fana ka mekhoa ea tataiso ha ho sebetsanoa le seoa sa HIV le AIDS mosebetsing, ekasitana le ka har'a meralo ea ho ntlafatsa tlhomphetho mosebetsing. Mekhoa ea tataiso e eakaretsa lintlha tsena tse latelang tsa mantlha:

- a) thibelo ea HIV le AIDS
- b) taolo le toants'o ea HIV le AIDS mosebetsing
- c) ho oka le ts'ehetso ea bakuli ba nang le ts'oaetso ea HIV le AIDS le ba anngoeng ke tsona (HIV le AIDS) le
- d) ho felisa sekhobo le khethollo holim'a boemo ba 'nete kapa bo nahanoang bo le teng holim'a HIV le AIDS.

2. Ts'ebeliso

Molao ona o sebelisetsoe ho:

- a) ntlafatsa likarabo tse chorileng, tse toma, boemong ba likhoebo, metse, litikoloho, lichaba le machaba.
- b) ntlafatsa mecha ea lipuisano, litherisano, ho fihlela litumellano le ts'ebelisano- 'moho lipakeng tsa mebuso, bahiri, basebetsi le baemeli ba bona, basebeletsi ba bophelo bo botle mesebetsing; litsebi litabeng tsa HIV le AIDS ekasitana le bohle ba nang le kabelo (bona ba kenyeltsa mekhatlo ea sechaba le e ikemetseng (NGOs).
- c) kenya ts'ebetsong litaba tse hlhang ka har'a molao ona, ka therisano le litho litabeng tsa sechaba, malebana le tse latelang:
 - melao ea na, maano le manane a ts'ebetso
 - litumellano likhoebong kapa mesebetsing, le
 - maano le meralo ea ts'ebetso.

3. Botebo ba mantsoe a khetheleng ka har'a molaoana

3.1 Botebo le bophara

Molao ona o etselitsoe:

- a) bahiri le basebetsi bohle (ho kenyeltsa le ba kopang mosebetsi) bosebeletsing ba sechaba le mafapheng a ikemetseng, le
- b) mefuta eohle ea mosebetsi, ka mokhoa oa khiro, ho its'ebetsa ekasitana le ho its'okola.

3.2 Mantsoe a khetheleng a sebelisitsoeng ka har'a molao ona

- **HIV:** kokoana-hloko e fokolisang kapa ho thefula sesole sa 'mele, 'me e qetellang e baka lefu la AIDS.

- **Batho ba amehileng:** batho bao maphelo a bona a anngoeng ke HIV le AIDS ka tsela efe kapa efe, ho latela mathata a bakoang ke seo a sena.
- **Khethollo:** e sebelisitsoe ka molaong ona ho latela tlhaloso e fanoeng tlas'a Tumellano ea Khethollo ea selemo sa 1958, ea nomoro ea 111 (Employment and Occupation Convention). Ho boetse ho kenyelotsoa le khethollo ho ipapisitsoe le boemo bo tsejoang ba mosebetsi ba HIV, le khethollo ka lebaka la botona le bots'ehali ba motho.
- **Likooa:** lentsoe lena le sebelisitsoe molaong ona ho latela tlhaloso e fanoeng ka har'a Tumellano ea Bokooa ea selemo sa 1983, ea nomoro ea 159 (Vocational Rehabilitation Employment (Disabled Persons) Convention). Tumellano ena e supa hore likooa ke batho bao menyetla ea bona ea ho thola mosebetsi, ho e boloka le ho hatela pele ho eona (mesebetsi) e fokolang, ‘me e fokotsehileng haholo ka lebaka la bokooa bo bonahalang ba ‘mele kapa ba kelello.
- **Mohiri:** motho kapa mokhatlo o hirang basebetsi ka konteraka e ngotsoeng kapa ea molomo (e sa ngoloang). Konteraka e hlalosa le ho hlakisa litokelo le boikarabello ba mahlakore a mabeli a amehang kapa a keneng konterakeng (e leng mohiri le mohirua), ho latela tloaelo le molao oa naha. Mebuso, baokameli ba sechaba, likhoebo tse ikemetseng, le batho ka bo-mong e ka ba bahiri.
- **Lits'ebeleso tsa bophelo bo botle mosebetsing:** lentsoe lena le sebelisitsoe ka molaong ona ho latela tlhaloso e fanoeng ke Tumellano ea Lits'ebeletso tsa Bophelo bo botle Mosebetsing, ea selemo sa 1985, ea nomoro ea 161 (Occupational Health Services Convention), e leng lits'ebeletso tseo sepheo-pheo sa tsona e leng ho thibela le ho eletsa hore mohiri hammoho le basebetsi le baemeli ba bona, malevana le litlhoko tsa ho hlahisa le ho boloka tikoloho ea mosebetsi le mekhoa ea ts'ebetso e fanang ka bophelo bo botle haholo ba ‘mele le kelello, ha ho lebanoe le mosebetsi. Lits'ebeletso tsa bophelo bo botle mosebetsing li boetse li fana ka boeletsi tabeng ea ho fa basebetsi mosebetsi o lekanang matla a bona ha ho shebiloe bophelo ba bona ba ‘mele le kelello.
- **Bolulo bo amoheleheng:** ke phetoho kapa tlhopho efe kapa efe ea mosebetsi, kapa ea sebaka sa ts'ebetso e thusang motho ea phelang le HIV le AIDS hore a tsebe ho kenya letsoho kapa a hatele pele mosebetsing.
- **Ho hloaea:** ke mehato (ka ho totobala ea tlhatlhobo ea HIV) kapa ka litsela tse ling tsa sa otlololahang (boitekolo ba boitso'aro bo kotsi)), kapa ho botsa lipotso holim'a liteko tse seng li entsoe kapa li nkiloe kapa ka lithlhare le meriana.
- **Botona/Bots'ehali le teka-tekan:** ho na le phapano ka popeho ea tlholeho le kutloisiso ea sechaba lipakeng tsa banna le basali. Mantsoe ana “botona/bots'ehali” a bolela phapano ea tlhaho kapa popeho, ha lentsoe “teka-tekan” le bolela ho fapano ha boikarabello le mesebetsi, ekasitana le likamano lipakeng tsa banna le basali. Batho ba ithuta boikarabello le mesebetsi ho ea ka

botona le bots'ehali, bophelong, mekhoeng le meetlong ea sechaba sa habo bona. Boikarabello ba banna kapa basali bo angoa ke lilemo, boemo sechabeng, bochaba, mohlobo, tumelo le tikoloho eo motho a phelang ho eona, malebana le sebaka, moruo le mokohoa oa puso oa sechaba.

- **Ts'oaetso e fumanoang ka thobalano:** ts'oaetso ka thobalano e kenyelaetsa mafu a kang mokaola, mahae le seso se se ngata. Ts'oaetso ka thobalano e kenyelaetsa mafu ohle a likobo.
- **Ho felloa ke mosebetsi:** ho bolela ho tebeloa mosebetsing ke mohiri, ho latela tlhaloso e fanoeng ka har'a tumellano ea ho Felloa ke Mosebetsi ea selemo sa 1982, ea nomoro ea 158 (Termination of Employment).
- **Mehato ea ts'ireletso ea batho bohole:** ke mokhoa o amohelehlang oa taolo ea ts'oaetso, e le ho fokotsa kotsi ea likokoana-hloko tse jaroang ke mali (sheba tlthaloso tse felletseng ka har'a Sehlomathiso II).
- **Basebetsi ba its'ebetsang** (ba tsejoang ka hore ke baits'okoli): lentsoe lena le hlalositsoe ka har'a Sehlomathiso I.
- **Baemeli ba basebetsi:** ho latela Tumellano ea Baemeli ba Basebetsi, ea selemo sa 1971, ea nomoro ea 135, (Worker's Representative Convention) ke batho ba tsejoang ka molao oa naha e le:
 - a) baemeli ba mekhatlo ea basebetsi, ke ho re: baemeli ba thontsoeng kapa ba khethiloeng ke mekhatlo ea basebetsi, kapa ke litho tsa mokhatlo o joalo; kapa
 - b) baemeli ba khethiloeng, ke ho re: baemeli ba khethiloeng ka bolokolohi ke basebetsi, ho latela lipehelo tsa melao ea naha kapa melaoana ea tsamaiso, kapa ka litumellano tse kopanetsoeng, 'me bao mesebetsi ea bona e sa kenyelaetsang mehato e nkoang e le ea mekhatlo ea basebetsi ka ho khetholoha, naheng e amehang.
- **Ho ba kotsing/tsietsing:** ho bolela ho se fuoe matla malebana le bochaba, moruo le maemo sechabeng le mosebetsing, ho etsang hore basebetsi ba be kotsing kapa tsietsing ea ts'oaetso, ekasitana le maemo a behang bana kotsing kapa tsietsing e kholo ea khiro ea bona (Sheba Sehlomathiso I bakeng sa lintlha tse felletseng).

4. Lintlha tsa Mantlha

4.1 Ho lemoha hore HIV le AIDS ke taba mosebetsing

HIV le AIDS ke taba mosebetsing, 'me li tlameha ho sebetsoa joaloka lefu kapa lefe le kotsi, le teng mosebetsing. Taba ena ha e hlokahale feela hobane e ama basebetsi, empa hobane sebaka sa mosebetsi e le karolo ea sechaba se phelang moo, se nang le

boikarabello ntoeng e akaretsang, khahlanong le ho nama le mathata a seoa sena sa HIV le AIDS.

4.2 Ho se khetholle

Molemong oa mosebetsi o bokhabane, le ho hlonephha litokelo tsa botho le seriti sa batho ba ts'oaelitsoeng kapa ba anngoeng ke HIV le AIDS, ho se khetholloe basebetsi ka lebaka la boemo ba bona ba HIV le AIDS, ba 'nete kapa bo nahanoang/hopoloang. Khethollo le sekhobo sa batho ba phelang le HIV le AIDS li sitisa liteko tse reretsoeng ho ntlaufatsa le ho anetsa thibelo ea HIV le AIDS.

4.3 Teka-tekano

Mahlakore a botona le bots'ehali a lokela hore a tsejoe, 'me a eloe hloko ha ho lebanoe le HIV le AIDS. Basali ba tsietsing ea ho tso'oaeetsoa habonolo 'me ebile hangata ba angoa hampe ho feta banna ke seoa sa HIV le AIDS, ka mabaka a popeho, moruo esita le meetlo le mekhoa ea sechaba. Moo lichaba li khethollang banna le basali, 'me eba banna ba hlomphuoa ho feta basali, e ba basali ba tla angoa haholo ke HIV. Ha ho le joalo, ho hlokahala ka matla likamano tse lekanang tsa banna le basali le hore basali ba ntlaufatsoe, e le ho sebeletsa katleho thibeleng ea ho ata ha ts'oaeetso ea HIV le ho thusa basali hore ba tsebe ho sebetsana le HIV le AIDS.

4.4 Maemo a bolokehileng a ts'ebetso

Tikoloho ea mosebetsi e tlameha ho fana ka bophelo bo botle 'me e be e ts'ireletsehileng kahohlo, ka sepheo sa ho thibela phetiso ea HIV, ho latela lipallo tsa Tumellano ea Lits'ebeletso tsa Bophelo bo Botle Mosebetsing ea selemo sa 1981, ea nomoro ea 151 (Occupational Safety and Health Convention).

Tikoloho ea mosebetsi e fanang ka bophelo bo botle e etsa hore ho khotosafatsoe ka ho phethahala maemo a bophelo ba 'mele le ba kelello.

4.5 Karolelano ea maikutlo le sechaba

Katleho ea ho kenya ts'ebetsong leano le lenane la HIV le AIDS e batla ts'ebelisan-'moho ea bahiri, basebetsi le baemeli ba bona, le 'muso moo ho lumellehang, ka tlatsetso e matla ea basebetsi ba nang le ts'oaeetso le ba anngoeng ke HIV le AIDS.

4.6 Ho hloaea batho ka sepheo sa ho ba behella kathoko mosebetsing

Batho ba kopang mosebetsi kapa basebetsi, ba se ke ba khethoa ho ipapisitsoe le boemo a bona ba HIV le AIDS.

4.7 Ho boloka lekunutu

Ha ho na lebaka le tlamang hore batho ba kopang mosebetsi le basebetsi ba kopuoe hore hlahisa le ho bolela litaba tse amanang le boemo ba bona ba HIV le AIDS. Ka tsela e ts'oanang, basebetsi ba bang le bona ha ba ea tlameha ho hlahisa litaba tsa basebetsi ba bang tse mabapi le boemo ba bona ba HIV le AIDS. Litaba tsohle tse amanang le boemo ba mosebetsi ba HIV le AIDS, li tlameha ho laoloa ke melaoana ea lekunutu e tsamaisoang ke Molao oa ILO oa 1997, o holim'a ts'ireletso ea litaba tsa basebetsi.

4.7 Nts'etsopele ea likamano tsa bosebetsi

Ts'oaetso ea HIV ha se lebaka le ka etsang hore motho a fellowe ke mosebetsi. Joalo ka ha ho etsahala ka maemo a mangata a bokuli, batho ba ts'oeroeng ke mafu a bakoang ke HIV ba ka sebetsa ha ba ntse ban a le matla, ha feela mosebetsi o ba lokelang o ntse o le teng.

4.8 Thibelo

Ts'oaetso ea HIV e ka thibelo. Thibelo ea ts'oaetso e ka fihleloa ka maoala a fapaneng a mefuta-futa a tobang le maemo sechabeng, ho elella le ho utloisia mekhoa le meetlo ea sechaba.

4.9 Ho oka le ts'ehetso

Khokahano, ho oka le ts'ehetso li tlameha ho tataisa tsela eo HIV le AIDS le tlamehang ho sebetsoa ka eona mosebetsing. Basebetsi bohole, ho kenyelletsa le basebetsi ba nang le ts'oaetso ea HIV, ba na le tokelo ea ho fumants'oa lits'ebeletso tsa bophelo tseo ba ka tsebang ho li lefella. Ho se ke ha e-ba le khethollo khahlanong le bona le baphelisua ba bona mabapi le ho fumana le ho amohela melemo ea mananeo a liphallelo sechabeng, esitana le likhime tsa mosebetsing.

5. Kakaretso ea Litokelo le Lits'oanelo

5.1 Mebuso le makala a eona a nang le boiphihlelo

- a) Nelehetsano.** Mebuso e tlameha ho etsa bonneta bah ore nelehaetsano e teng lipakeng tsa mokhoa le manane a anaha a ho loants'a HIV le AIDS, e ntses e hlokometse hore ke ntoho ea bohlokoia ho kenyelletsa maikutlo a bohole ba mesebetsing meralong ea naha. Mohlala, hona ho ka etsoa ka mekhoa e kang ea ho bona hore mekhatlo e sebetsanang le HIV le AIDS, e kenyelilitse baemeli ba bahire, basebetsi, batho ba phelang le HIV le AIDS esita le makala a 'muso a ikarabellang litabeng tsa bosebetsi le boiketlo ba sechaba.
- b) Boikopanyo ba makala a mangata.** Babusi ba nang le boiphihlelo ba tlameha ho kototsa le ho ts'ehetsa boikitlaetso ba bohole bakeng sa tr'ireletso le ho thibela ts'oaetso ea HIV le AIDS. Hore sena se fihleloe, ho lokeloia ho kenyelletsao

mekhatlo ea sechaba, likhoebo tse ikemetseng, mekhatlo ea bahire le basebetsi le bohole ba nang le kabelo (ba chang ba ts'ola),, e le hore bohole ba nang le seabo mosebetsing ba emeloe.

- c) **Khokhahanyo.** Mebuso e lokela ho hokahanya makala ohle a eona hore a sebelisane hammoho ha ho etsoa boiteko ba ho fana ka lits'ebeletso, kapha ho fana ka menyetla ea lits'ebeletso mosebetsing, ho its'etlehiloe ka khokahano ea bohole ba amehang litse'ebeletsong tsa sechaba. Khokahano e joalo e tlameha ho ahoa holim'a mekhoa ea tse'ebetso le ea ts'ehetso e seng e ntse e le teng mosebetsing.
- d) **Thibelo ea HIV le AIDS le khothaletso ea bophelobo bottle.** Babusi ba chatsi, ba nang le boiphihlelo, ba tlameha ho khothaletsa le ho sebetsa hammoho le makala a mang a fanang ka lits'ebeletso sechabeng ho hlokamelisa bohole ho kena mats'olong a tlhokomeliso le a thibelo ea HIV le AIDS, haholo-holo mosebetsing,
- e) **Litselana tsa tataiso malebana le bophelo bo bottle.** Linaheng tseo bahiri e leng bona ba nang le boikarabello ba ho fa basebetsi lits'ebeletso tsa bophelo bo bottle, mebuso e tlameha ho tataisa bahiri malebana le ho oka le taolo ea HIV le AIDS ka tlhokomelo le meriana. Tataiso e joalo e fanoe ho ipapisitsoe le lits'ebeletso tse seng li ntse li fanoa.
- f) **Ts'ireletso ea Sechaba.** Ke ts'oanelo ea mebuso ho bona hore melemo ea litsiane e tlas'a taolo ea melao ea naха e fumanoa ke basebetsi ba ts'oeroeng ke HIV le AIDS, joalo ka basebetsi ba bang ba ts'oeroeng ke mafu a mang a kotsi a sa phekoleheng. Ha ho raloa kapa ho phethahatsoa merero ea manane a litsiane a amang ts'ireletso ea sechaba, mebuso e tlameha ho ela hloko taba ea hore ts'oaetso e tsamaea ka methati e itseng, 'me e ntse e e-ja setsi ka hanyane. Ka hona, melao e laolang matsete a joalo a etso ka hloko. Mohlala, ho ka etsoa hore ba nang le ts'oaetso ba 'ne ba fumane karolonyana eo ba e hlokang 'me likopo tsa bona tsa lithuso li potlakeloe.
- g) **Lipatlisiso.** Babusi ba tlameha ho fihlela khokahano ka merero ea naха malebana le AIDS, ho susumetsa khokahano sechabeng, ho hlahloba boima ba litjeho bo bakoang ke seoan sena (HIV le AIDS) mosebetsing, ts'ireletsong ea sechaba, moruong le ho hlaha merero e tla loants'a mathata a bakoang ke seoan sena moruong. Babusi ba nang le boiphihlelo ba tlameha ho etsa tsena tse latelang: ho khothaletsa, ho ts'ehetsa, ho etsa le ho phatlalatsa lipalo-palo, boithuto holim'a boteng ba HIV le AIDS, boteng le ho ananeloa ha lits'ebeletso le litloaelo tse ntle.

Mebuso e tlameha ho ikitlaelletsa ho supa tsela eo bo-ramesebetsi ba lokelang ho e latela ho fihlela tsena ka katleho. Lipatlisiso li ts'oanelo ho bonts'a hore na ba batona kapa ba bats'ehali ba ameha joang. Ka thoko ho moo, mebuso e lokela ho mamela ka hloko le ho sebelisa seo e se bolelloang ke bahire, mekhatlo ea bona hammoho le mekhatlo ea basebetsi.

Lipatlisiso li tlameha ho bonts'a hore na ke karolo efe e amehang le hore na e ameha joang le ho hlahlolloa ho latela lipalo tsa ba batona le ba bats'ehali, ho latela 'mala, lits'ekamelo tsa bona tsa hore na ke banna ba nang le ts'ekamelo banneng ba bang kapa basali ba nang le ts'ekamelo basaling ba bang, kapa ke batho ba nang le lits'ekamelo tse tloahelehileng tsa marato, ke batho ba lilemo li kae, ba sebetsa eng 'me ba maemong afe mosebetsing. Hape, lipatlisiso li tlameha ho etsoa ho latela mekhoa, meetlo le litloaelo tsa bochaba. Ha ho lumelleha, mekhoa e tloaelehileng ea lipatlisiso e sebelisoe.

- h) Ho fumana lichelete.** Mebuso, ha e le ntho e ka etahalang, e tlameha ho fumana, ka lipuisano ka therisano hammoho le makala ao e ts'oarisaneng ts'ebetso le 'ona, hore na mathata a lichelete a bakoang ke HIV le AIDS a makae, 'me e leke ho fumana lichelete ka hare le kantle ho linaha tse ka thusang hore ho etsoe meralo ea ho loants'a AIDS, kapa bakeng sa ho phallela ba hlokang thuso.
- i) Melao.** E le tsela kapa mokhoa oa eona ho tlosa kapa ho felisa khethollo mosebetsing, ho thibela ts'oaetso le ho sireletsa sechaba, mebuso, ka therisano le makala a eona a fanang ka lits'ebeletso le litsebi litabeng tsa HIV le AIDS, mebuso e tlameha ho bopa kapa ho theha tsela ea ho tiisa hore thibelo ea ts'oaetso le ts'ireletseho ea sechaba lia phethahatsoa 'me melao ea bosebetsi le e meng e hlophuoa bocha.
- j) Lipehelo tsa ts'ehetso tse etsoang ke mebuso.** Ha mebuso e ts'ehetsa likhoebo tsa lehae le tse kantle ka chelete le litsiane tssa ho qala ts'ebetso, mebuso e joalo e ts'oanela ho tlama bao e ba fileng chelete le litsiane ho sebetsa ba its'itlehile ka melao ea naha e le e hlhang ka bukaneng ena, hammoho le melaoana e tla etsa hore molao ona o phethahatsoe.
- k) Qobello.** Mebuso e nang le boiphihlelo e lokela ho ruta le ho fana ka boeletsi ho bahiri le basebetsi ka tsela e matla ea ho phethahatsa melao le melaoana e laolang litaba tse amanang le HIV le AIDS mosebetsing. E lokela ho matlafatsa meralo le litselana tseo bahlahlobi ba lifeme le makhotla a melao le a mang a sebetsang ka tsona.
- l) Baits'okoli.** Mebuso e lokela ho nanabeletsa letsoho ho baits'okoli mabapi le mats'olo a toants'o le thibelo ea HIV le AIDS, ho kenyelitsoe le polokeho ea sechaba. Mebuso e tlameha hape ho rala le ho matlafatsa mekhoa e mecha ea lits'ebeletso tse joalo ka thuso ea sechaba sohle se ka tsebang ho thusa.
- m) Tharollo.** Mebuso e tlameha ho tsotella le ho fana ka ts'ehetso ka manane a bophelo bo botle ba sechaba le ho fumants'a sechaba ts'ireletso le litsiane.
- n) Bana le Bacha.** Mananeng a eona a ho fokotsa lipalo tsa bana ba hiroang, mebuso e ts'oanela ho ela hloko bothata bo bakoang ke seoaa sa HIV le AIDS baneng le bacheng bao batsoali ba bona ba kulang kapa ba hlokahtseng ka lebaka lea HIV le AIDS.

- o) Ts'ebelisano-‘moho boemong ba tikoloh le machaba.** Mebuso e lokela ho klothalletsa le ho ts'ehetsa ts'ebelisano-‘moho ka har'a tikoloh le lefats'e ka bophara ka makala a eona le bohole ba amehang e le hore ba ele hloko HIV le AIDS, hammoho le lintho tse ling tsa mosebetsi.
- p) Lithuso tsa machaba.** Mebuso e lokela ho kopa lithuso linaheng tse ling ha ho na le tlhokahalo e joalo, e le hore e tle e atlehe ho ts'ehetsa merero ea sechaba. Hape, mebuso e tlameha ho etsa etsa maoala a ho ts'ehetsa mats'olo a machaba a ho theola litheko le ho anetsa ts'ebeliso ea meriana e thibelang kokoana-hloko ea HIV ho ata kapele.
- q) Ba tsietsing.** Mebuso e lokela ho nka khato ho hlokomela lihlopha tsa batho ba tsietsing ea ho fumana ts'oaeftso, le ho etsa maqheka a ho hlola tsohle tse ka etsang hore ba joalo ba fumane ts'oaeftso. Mebuso e tlameha ho ikitlaelletsa ho bona hore mats'olo a thibelo ea ho fumana ts'oaeftso a ts'oareloa basebetsi.

5.2 Bahirir le mekhatlo ea bona

- a) Leano la mosebetsing.** Bahiri ba ts'oanelia ho rerisana le baemeli ba bona ho etsa le ho kenya ts'ebetsong leano la ho thibela ho ata ha ts'oaeftso, le ho siriletsa basebetsi khahlanong le khethollo ka lebaka la HIV le AIDS mosebetsing. Lethathamo la lintlha tsa moralo oa leano le ho le kenya ts'ebetsong le hlaha ka har'a Sehlomathiso III.
- b) Litumellano tsa nah, makala, lifeme le bosebetsi.** Bahiri ba ts'oanelia ho latela melao ea nahia le tsela ea tsamaiso ha ho etsoa litumellano tsa khiro le basebetsi hammoho le baemeli ba bona, malebana le lintlha tse amanang le HIV le AIDS. Litumellano li lokela ho kenyaletsa bohato bo tla nkoa ho thibela le ho ts'ireletsa basebetsi khahlanong le ts'oaeftso ea HIV le AIDS.
- c) Thuto le koeltliso.** Bahiri le mekhatlo ea bona, therisanong le basebetsi le baemeli ba bona, ba lokela ho theha le ho ts'ehetsa manane a ho ruta le ho koeltliso basebetsi ka ho thibela, ho oka le ho ts'ehetsa bakuli ba HIV le AIDS. Ba lokela hape ho ba ruta ka leano la ts'ebetso le tlamehang ho phethahatsoa le ho lateloa mosebetsing; le ho ba ruta ka mehato e ka etsoang ho fokotsa khethollo ho batho ba nang le ts'oaeftso ea HIV le AIDS, kapa ba anngoeng ke tsona; le malebana le melemo le litokelo tsa bona mosebetsing.
- d) Mathata a bakoang ke HIV le AIDS moruong.** Bahiri, basebetsi le mekhatlo ea bona ba lokela ho ba khokanyan'a phir ho theha litsela tsa ho hlahloba boemo ba moruo, le ho nka khato e lokelehang ha ba elelloa bothata bo bakoang ke HIV le AIDS mosebetsing le makaleng a bona.
- e) Melaonan e tsamaisang basebetsi.** Bahiri ba se ke ba khetholla kapa hona ho lumella melaoana ea tsamaiso le tloaelo ea ho khetholla basebetsi ba nang le

ts'oaetso ea HIV le AIDS kapa ba anngoeng ke tsona. Bahiri, ka ho khetholoha ba:

- ba se qobelle motho ofe kapa ofe ho hlahlobela HIV le AIDS ntle le ha e-ba ba latela karolo ea 8 ea molao ona.
 - ba ikholise hore ha ho na motho ea khetholloang kapa ea khesoang mosebetsing hobane ho nahanoa hore o na le ts'oaetso ea HIV le AIDS, kapa hobane a hlile a e-na le eona.
 - ba khothaletse basebetsi ho tsoela pele ka mosebetsi le ha e-ba ba na le ts'oaetso ea HIV kapa mafu a bakoang ke AIDS, ha feela ‘mele ea bona e ntse e e-na le matla ‘me ba ikutloa hore ba ka tsoela pele ka ts'ebetso.
 - Ba etse hore mosebetsi ea nang le ts'oaetso, ‘me a se a sitoa ho sebetsa ka lebaka la bokulo, ‘me a se a qetile matsatsi a hae a phomolo le ao a a fuoeng ke ngaka a bokulo, a lokolloe mosebetsing ho ipapisitsoe le melao e loants’ang khethollo, le melao ea basebetsi; ekasita le tlhompho ea melao e meng e tloaehelileng, ‘me mokuli ea joalo a fuoe litokelo tsohle tse mo lokelang.
- f) **Littlelebo le litsela tsa khalemo.** Bahiri ba tlameha ho ba le litsela tse ka sebelisoang ke basetsi le baemeli ba bona ha be e-na le littlelebo mosebetsing. Litsela tseo li ts'oanetse ho bonts'a hore na basebetsi ba nkeloa khato ea khalemo joang ha ba khetholla mosebetsi e mong ea nang le ts'oaetso, kapa eo ho nahanoang hore o na le ts'oaetso; kapa ea tlolang molao o khahlanong le khethollo ea HIV le AIDS mosebetsing.
- g) **Ho boloka lekunutu.** Litaba tsa maemo a basebetsi malebana le HIV le AIDS li lokela ho lekunutu le bolokiloeng ka hloko le ka thata lifaeleng tsa llingaka. Li ka shejoa feela ho ipapisitsoe le molao o amang litaba tsa mofuta o joalo, e leng (Occupational Health Services Recommendation, 1985(No. 17) le melao le litloaelo tse ling tsa na. Ke lingaka feela tse nang le tokelo ea ho sheba lipampiri tse ngoetsoeng kapa tse hlalosang mafu a batho; ‘me lipampiri tse joalo li ka lokolloa feela ka tumello ea mong'a tsona (mokuli) haeba molao o ka hloka joalo.
- h) **Phokotso le taolo ea maemo a kotsi.** Bahiri ba tlameha ho bona hore ho na le maemo a bophelo bo botle mosebetsing, a bileng a ts'irelelitseng basebetsi khahlanong le ts'oaetso, ‘me ho lateloe mehato ea “Universal Precautions” e fanang ka thepa ea ho its'ireletsa le ea thuso ea pele.

E le ho ts'ehetsa phetolo ea boits'oaro ba motho ka bomong, bahiri ba ts'oanelo ho fana ka likhohlopo tsa banna le tsa basali, tlhabollo ea maikutlo ka puisano, booki, ts'ehetso le lits'ebeletso tsa ho fetisetsa batho lingakeng tse ling. Moo bahiri kapa mekhatlo e hlokang matla kapa e sitoang ho etsa tse seng le boletsoe

ka holimo, ba ka koa thuso ‘musong kapa mekhatlong e meng e etsang ts’ebetso ena.

- i) **Mesebetsing moo basebetsi ba amang mali le maro a ‘mele oa motho.** Mosebetsing moo basebetsi ba amang mali le maro a ‘mele oa motho, mohiri o tlameha ho etsa bonnete bah ore basebetsi ba fuoa lithupelo ka litsela tsa ho its’ireletsa, ka ho ba ruta “Universal Precautions” hore ba se ke ba thola ts’oaetso. Basebetsi ba ts’oanela ho rutoa litsela tse nepahetseng tsa ho lateloa le ho its’ireletsa haeba ho ka hlaha tsietsi kapa kotsi mosebetsing. Thepa e lokelehang ea ho its’ireletsa e tlameha hore e fumanehe mosebetsing.
- j) **Kamohelo ea basebetsi ba nang le ts’oaetso.** Bahiri, ka therisano le basebetsi le baemeli ba bona, ba tlameha ho nka likhato ho bona hore na basebetsi ba nang le ts’oaetso ea HIV le AIDS le mafu a bakoang ke tsona ba ts’oaroa joang mosebetsing. Litokiso li ka kenyeteletsa hore nab a sebetse ka nako efe, ba sebelise thepa e khethileng, ba phomo neng, ba fuoe nako ea ho ea ngakeng neng, ba lumelloe ka matsatsi a phomolo ea ngaka, ts’ebetso ea nakoana le ho khutlela mosebetsing kamor’ a ho kula
- k) **Ho buerella.** Ka botho le ka moea o motle, bahiri le likhoebo tsa bona ba ka klothathaletsa bahire ba bang ho kenya letsoho thibelong le taolong ea HIV le AIDS mosebetsing. Ba ka boela ba klothathaletsa mebuso ea bo bona ho sebetsa ka thata ho theola sekhhala sa ts’oaetso ea HIV le AIDS. Mekhatlo e meng ea basebetsi kapa ea bahire e ka sebetsa hammoho ho kenya letsoho ntoeng khahlanong le HIV le AIDS.
- l) **Kamohelo ea boikhethelo ba ho fumants’oa tlhabollo ea maikutlo le ho hlahlobeloa HIV le AIDS ka lekunutu.** Bahiri, basebetsi le mekhatlo ea bona, ba ts’oanela ho ts’ehetsa le ho klothathaletsa basebetsi ho hlabolloa maikutlo le ho hlahlojoa ka lekunutu ke litsebei tsa bophelo bo botle, tse nang le boiphihlelo.
- m) **Baits’okoli.** Bahiri ba baits’okoli ba tlameha ho batlisisa, ‘me moo ho lumellehang, bar ale manane a thibelo ea ts’oaetso, ho oka le ho hlokomela baits’okoli ba bang ba kulang.
- n) **Ts’ebelisano-‘moho.** Bahiri le mekhatlo ea bona ba ts’oanela ho ts’oarana ka matsoho, ‘me ha ho lumelleha, ba ntse liabo mekhatlong ea machaba e sebetsanang le toants’o le thibelo ea HIV le AIDS.

5.3 Basebetsi le mekhatlo ea bona

- a) **Leano la mosebetsing.** Basebetsi le baemeli ba bona ba ts’oanela ho rerisana le bahiri ba bona ka ho kenya ts’ebetsong leano le ka etsoang kapa la lateloa ho thiblela ho ata ha ts’oaetso ea HIV le AIDS mosebetsing; ekasitana le ho sireletsa basebetsi khahlanong le khethollo mabapi le maemo a bona at HIV le AIDS.

lintlha tse lokelang ho elo hloko malebano le leano la mosebetsing li fumaneha ka har'a Sehlomathiso III

- b) **Litumellano tsa khoebo le mesebetsi tse laoloang ke naha le lefapha la khoebo le mesebetsi.** Basebetsi le mekhatlo ea bona ba ts'oanelo ho ipapisa le molao le tloaelo ea naha ea ho etsa lipallo le litumellano tsa khiro malebana le HIV le AIDS, ‘me ba ikitlaelletse le ho leka ho kenyelotsa ts’ireletso le thibelo ea HIV le AIDS litumellanong tsa naha, tsa mafapha le mesebetsi.
- c) **Tlhahiso leseling le thuto.** Basebetsi le mekhatlo ea bona ba lokela ho sebelisamekhoa e teng e sebelisoang ke mekhatlo ea basebetsi le e meng e tloaelehileng ho tumisetsa basebetsi litaba tse amanang le HIV le AIDS mosebetsing; ‘me ba lokela hape ho etsa lithusa-thuto le lits’ebelotsa tse khethelhileng ka sepheo sa ho rupela basebetsi le ba malapa a bona, ho kenyelotsa le litokelo le melemo eo ba lokelang ho e thola.
- d) **Mathat a bakoang ke HIV le AIDS moruong.** Basebetsi hammoho le mekhatlo ea bona ba ts'oanelo ho sebetsa ‘moho le bahiri ho rala maoala a tlhatlhobo le ho knka khato malebana le seo ba hlokomelang HIV le AIDS li se etsa ts’ititsong ea kholo ea moruo, mosebetsing ekasitana le mafapheng a bona.
- e) **Ho buerella.** Basebetsi le mekhatlo ea bona ba ts'oanelo ho ba khokanyan'a phiri le bahiri le mekhatlo ea bona, hammoho le ‘muso, ho etsa hore batho ba eelloe hore na HIV le AIDS le ka thibelo a ho laoloa joang.
- f) **Melaoana ea ts’ebetso.** Basebetsi le baemeli ba bona ba lokela ho kothaletsa bahiri ho rala le ho kenya ts’ebetsong melaoana ea ts’ebetso e amang basebetsi hore ho se khetholloe basebetsi ba nang le ts’oaetso ea HIV le AIDS.
- g) **Ho aloa phethahatso.** Baemeli ba basebetsi ban a le tokelo ea ho qosa ka mecha e nepahetseng ea ho sebetsana le lillo le littlebo; ‘me ba ts'oanelo ho tsebisa bookameli ba molao ka khethollo khahlanong le basebetsi ba phelang le ts’oaetso ea HIV le AIDS.
- h) **Thupelo.** Mekhatlo ea basebetsi e lokela ho etsa lithupelo molemong oa baemeli ba eona mosebetsing, ka mathata a ka lhahisoang ke koluo ena ea HIV le AIDS; le ho nka likhato tse lokelehang ho khahlametsa litlhoko tsa batho ba phelang le HIV le AIDS le tsa bahlokomeli ba bona.
- i) **Phokotso ea menyetla ea ts’oaetso le ho e beha tlas'a taolo.** Basebetsi le mekhatlo ea bona ba lokela ho kothalletsa bahiri le ho sebelisana ‘moho le bona ho boloka sebaka sa ts’ebetso se le maemong a matle a bophelo, ho kenyelotsa le ts’ebeliso e nepahetseng le poloko e ntle ea thepa ea ts’ireletso le ea thuso ea pele, eo motho a ka e fumants’oang pele a thusoa kapa a bonoa ke ngaka. Basebetsi le mekhatlo ea bona ba ts'oanelo ho lhahloba maemo a tlokotsi kapa a tsietsi a ka

bakang ts'oaetso mosebetsting, le ho rala manane a khethehileng a ho rupela basebetsi ka se hlokahalang.

- j) **Ho boloka lekuntu.** Ke tokelo ea basebetsi ho bona lifaele tsa bona tsa mosebetsing le ngakeng, hore ba tsebe boemo ba bona malebana le HIV le AIDS. Mekhatlo ea basebetsi eona ha e na tokelo ea ho bona lifaele tsa basebetsi tsa mosebetsing le ngakeng. Mekhatlo e tlameha ho ipapisa le melao e laolang lekunutu le tokelo ea motho ka mong ea ho fana ka tumello kamehla, hore mokhatlo o ka bona faele ea hae, ho ipapisitsoe le “Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 17)”.
- k) **Baits'okoli.** Basebetsi le mekhatlo ea bona ba tlameha ho nanabeletsa letsoho la bona ho thusa baits'okoli, ba tlatsane le bohole ba nang le seabo, ha ho hlokeha. Mekhatlo eo e ts'oanelo hape ho ts'ehetsa boiteko ba baits'okoli ba ho thibela ho ata ha ts'oaetso ea HIV le AIDS le ho fokotsa sekhahla sa tsona.
- l) **Ho ba tsietsing.** Basebetsi le mekhatlo ea bona, ka ts'ebelisano-'moho le le bahiri, ba ts'oanelo ho ikholisa hore mabaka a ka ekeletsang ba bang ts'oaetso a ea shejoa.
- m) **Ts'ehetsos ho ba ithaopelang ho hlabolloa maikutlo le ho hlahlobeloa ts'oaetso ea HIV ka lekunutu.** Basebetsi le mekhatlo ea bona ba ts'oanelo ho sebetsa le bahiri ho klothatsa le le ho ts'ehetsa ba lakatsang ho fuoa tlhabollo ea maikutlo le ho hlahllojoa ka lekunutu.
- n) **Ts'ebelisano-'moho boemong ba machaba.** Mekhatlo ea basebetsi e lokela ho ba khokanyan'a phiri le mekhatlo e kantle ho na ha le lefats'e ka bophara ka ho sebetsa le lihlopha tse fapaneng, boemong ba tikolohlo le ba machaba, mats'olong a toants'o ea HIV le AIDS mosebetsing, ekasita le a rutang basebetsi litokelo tsa bona.

6. Thibelo ka tlhahiso-leseling le thuto

Tlhahiso leseling le thuto li bohlokoa thibelong ea ho ata ha seoaa sa HIV le AIDS, le hore basebetsi ba utloelane bohloko mosebetsing. Ka thuto e nepahetseng, basebetsi ba ka tseba ho itlhokomela khahlanong le ts'oaetso ea HIV. Tsebo ena e ka thusa ho fokotsa haholo letsoalo le sekhablo tse ka qhomang mosebetsing: ea ba ea qetella ka ho sokolla maikutlo le boits'oaro ba basebetsi. Manane a thuto a lokela ho raloa ka therisano le 'muso, bahiri le basebetsi, hammoho le baemeli ba bona, ka sepheo sa ho etsa bonneta ba ho fumana ts'ehetso ho tsoa boholong hoe bohole ba nang le kableo ba nke karolo ka tsela e phahameng.

Tlhahiso-leseling le thuto li lokela ho fanoa kamekhoa e mengata; ho se sebelisoe libuka feela. Ho ka sebelisoa le mekhoa ea ho ruta batho ba le hole, haeba ho hlokeha joalo. Manae a thuto a tlameha ho ipapisa le lilemo tsa ba rutoang, hore na batho ba rutoang ba batona kapa ba bats'ehali, ke batho ba mofuta ofe, meetlo le litloaelo tsa bona, hape le

hore na ts'ebetsong ea bona ba sebetsa mosebetsi o ba behang tsietsing ea ho fumana ts'oaetso kap che. Taba e 'ngoe e kholo, ea bohloko, ke hore batho ba rutang litaba tsa HIV le AIDS e lokela ho ba batho ba ts'epahalang 'me ba hlomphehang. Ho rutana ha lithaka ka bobona ho ee ho bonahale ho thabeloa 'me e bile ho atleha haholo; joaloka ha batho ba phelang le ts'oaetso ea HIV le AIDS ba thabela ho kenya letsoho ha ho etsoa meralo ea ho loants'a HIV le AIDS le ho phethahatsa manane.

6.1 Mats'olo a tlhahiso-leseling le a tlhokomeliso

- a) Manane a tlhahiso-leseling, moo ho hlokehang, a tlameha ho hokahanngoa le mats'olo a reretsoeng ho rupela batho ba sebakeng se le seng, ba mafapha le tikoloho kapa naha. Manane ao a fane ka tlhahiso-leseling ea morao-rao ea hore na kokoana-hloko ea HIV e ts'oaetsoanoa joang, hape ha e ts'oaetsanoe joang. Manane ao a tlameha ho ruta batho ho tlosa lits'oso tse teng ka HIV le AIDS, hore na HIV e ka thibleoa joang, hore ha ho sebelisoa meriana efe pheklong ea motho ea phelang le ts'oaetso, le hore na AIDS e thefula batho ka bomong joang, menyetla ea ho hlokoma, tsehetso le ho oka.
- b) Ho lekoe ka litsela kapa mekhoa eohle hore mananeo a tlhahiso-leseling, lithupelo le mats'olo holim'a litaba tsa HIV le AIDS li hokahanngoa le tse ling tse ntseng li ts'oana le tsona, tse kang thupelo ka leano la basebetsi, le manenae a bophelo bo botle mosebetsing, ekasitana le manane a ho qoba khethollo mosebetsing.

6.2 Manane a thuto

- a) Maano a ho ruta a tlameha ho thehoa ka therisano lipakeng tsa bahiri le basebetsi, hammoho le baemeli ba bona; ha ho lumelleha, litherisano li etsoe lipakeng tsa 'muso le bohole ba nang le seabo, ha feela ba e-na le litsebo tsa ho ruta ka HIV le AIDS, ho hlabolla le ho oka. Maano a tla sebelisoa ho ruta e be a tla etsa hoe ho be le puisano ka mahlakoreng a mabeli, 'me motho ka mong a be le bolokohi ba ho kenya letsoho.
- b) Ho lokelo ho elo hloko hore basebetsi ba rutoa lihoreng tsa mosebetsi, 'me lithus-thuto le tsona li lokla ho etsoa e le hore basebetsi bat le ba tsebe ho li sebelisa ha ba se mosebetsing. Moo basebetsi ba rutoang, nako eo ba rutoang ka eona ba tlameha ho nkua e le karolo ea nako ea mosebetsi.
- c) Haeba ho etsahala, manane a thuto a ts'oanel:
 - ho kenyelelsa lithuto tse ka etsang hore basebetsi ba ele hlokokotsi e ka ba hlahelang (e ka ba ka bomong kapa hammoho), 'me ba be ba li qoble ka therisano, lipuisano le nelehetsano ea litaba; ekasitang le thuto ka mekhoa ea ho li qoba le manane a tlhabollo;
 - ho hatlella ka thata taba ea hore basebetsi ba elelloe boits'oaro bo kotsi le maemo a mang a kotsi, joaloka ho chencha mosebetsi ho ka 'nang ha beha

bophelo ba lihlopha tse ling tsa besebetsi kotsing ea ho fumana ts'oaetso ea HIV;

- ho hlaha basebetsi leseling ka hoe kokoan-hloko ea HIV e ka ts'oaetsanoa ka ho sebelisa liente tse nang le ts'oaetso le hore nab a ka qoba le ho fokotsa ts'oaetso joang;
- ho khothaletsa mebuso le bahiei le mekhatlo ea basebetsi ea linaha tsa boahelani le kahre ho naha ho ts'oara lipuisano;
- ho hlokamelisa batho ba ithutang mosebetsi oa matsoho ka kotsi le lit-tlamorao tsa HIV le AIDS, ebang ke likolong kapa mesebetsing ea 'muso, lifemeng kapa mesebetsing emeng. Thokomeliso e tlameha ho etsoa ka ts'ebelisano-'moho le mekhatlo ea basebetsi;
- ho ntlatfatsa le hoanetsa mats'olo a ho hlokamelisa bana le basali ka ts'oaetso ea HIV le AIDS;
- ho hlakisa ka tsela e khetheleng hore basali ba fumana ts'oaetso habonolo le hre na ho ka etsoa maoala afe ho ba ts'ireletsa le ho fokotsa kotsi ea ts'oaetso (sheba karo ea 6.3);
- ho hhalosetsa batho hore ba utloisise hore kokoana-hloko ea HIV ha e ts'oaetsanoe ka ho thetsana, le hore batho ba nang le ts'oaetso ha ba ea ts'oaneloa ho nenoa kapa ho khesoa, empa ba tlameha ho ts'ehetsoa le ho amoheloa mosebetsing;
- ho hhalosetsa basebetsi masisa-pelo a bakoang ke kokoana-hloko ea HIV, 'me ka hona ba utloelane bohloko; ba qobe ho khetholla basebetsi ba nang le ts'oaetso;
- ho fa basebetsi monyetla oa ho qoqa ka HIV le AIDS, le ho arolelana maikutlo holim'a tsona;
- ho ruta basebetsi (haholo0holo ba hlokamelang bophelo ba ba bang) hore na likotsi li ka qojoa ka tsela efe (Universal Precautions) le ho ruta ka litsela tse ka latelaoang ha kotsi e se e le teng;
- ho ruta basebetsi hore na ts'oaetso ea mafu a likobo le lefuba li ka thibeloa le ho laoaloa joang, eseng feela hobane mafu ana a ka baka ts'oaetso ea HIV le AIDS, empa hobane ebile e le mafu a ka phekolehang. Kahoo, phekolo ea 'ona e ntlatfatsa bophelo 'me e thibela ts'oaetso;
- ho anetsa tsebo le thuto ka tlhokomelo le paballo ea 'mele le phepo e nepahetseng;

- ho anetsa tsebo le thuto ka mekhoa ea thobaloano e sireletsehileng, ho kenyelletsa le ho ho ruta batho ka mokhoa o nepahetseng oa ho sebelisa likhohlopo tsa banna le tsa basali;
- ho khothaletsa basebetsi ho rutana le ho bonts'ana mathata a tlisoang ke HIV le AIDS;
- ho lisoa ka linako tsohle, ho hlahloja, ho ntlafatsa le ho fetoloa ha ho hlokeha.

6.3 Manae a reretsoeng teka-tekanoe ea ba batona le ba bats'ehali

- a) Manane ohle a tlameha ho fana ka monyelta, a ipapisitse le botona kapa bots'ehali ba bao a a reretsoeng. Hona ho kenyelletsa hore hloko e nkoe le ntlheng ea hore na ke batho ba ‘mala ofe kapa hore na ke banna ka basali. Hona ho bolela hoe ho lokela hre ho hlakiso hore na mananeo a reretsoe basali le bnna kapa a reretsoe basali feela, kapa banna feela, e le hobane ho hlokomelehile hore likotsi tseo banna kapa basali ba bang ho tsona li fapane ka sebophelo le matla.
- b) Tlhahiso-leseling e suoang basali e ts'oanelo ho hlokamelisa basali, haholo ba bacha, hore ba kotsing e kholo ea ho fumana ts'oaetso.
- c) Thuto e fanoang e tlameha ho thusa banna le basali ho utloisia le ho qhela ho se lekane ka matla mosebetsing le likamanong tsa botho; tlheketfeso le likhoka li sebetsoe ka ho khetholoha.
- d) Manane a lokela ho thusa basali ho utloisia litokelo tsa bona msebetsing le ka thoko ho mosebetsi; ‘me lib a matlafatse hore ba tsebe ho its'ireletsa.
- e) Thuto e reretsoeng banna e lokela ho hlokamelisa ka HIV le AIDS, hore na ba ka etsa maano afe ho matlafatsa boikarabello ba bona thibelong ea HIV le AIDS.
- f) Mananeo a thibelo a tobisitsoeng ho banna ba robalang le banna ba bang ka therisano le basebetsi ba joalo, esita le baemeli ba bona, a hlahisoe.

6.4 Khokahano le manane a ntlafatso le kanetso ea bophelo bo botle

Moo ho ka etsahalang, manane a thuto a hokahanngoe le a reretsoeng bophelo bo botle bo kenyeleltseng tlhokameliso ka ts'ebeliso e sa nepahalang ea lithethefatsi, khatello ea maikutlo le pelehi mosebetsing. Mekhatlo ea basebetsi le likomiti tsa bophelo le ea ts'ireletseho e seng e ntse e le teng, e ka sebelisoa tlhokamelisong le thutong ea basebetsi ka litaba tsa amanang le HIV le AIDS le hore ba kene mats'olong a joalo ka mokhoa o joang.

Khokahano pakeng tsa thuto le bophelo bo botle e tlameha ho supisa batho hore ts'oaetso e ka fumanoa ka ho sebelisa liente tse nang le kokoana-hloko ea HIV ha ho entoa motho

ka morian kapa ka lithethefatsi. Ho ka boela ha hlakisoa hore boits'oaro ba motho ea tahiloeng ka lebaka la joaloa kapa lithethefatsi bo ka mo hulela ts'oaetsong ea kokoana-hloko ea HIV.

6.5 Mehato e ka nkuoang ho thusa le ho ts'ehetsa batho ho fetola boits'oaro

- a) Basebetsi ba ts'oanela ho fumants'oa thuto e nepahetseng ea morao-rao e ka ba thusang ho qoba ts'oaetso, 'me moo ho lokelang, ba fumants'oe likhohlopo tsa banna le tsa basali.
- b) Basebetsi ba lokela ho hlahlbeloa mafu a likobo le lefuba e sa le qalong, ho a phekola le ho a laola. Batho ba tlameha ho entoa ka mamao a se nang ts'oaetso kapa ba bolelloe hore nab a ka fumana mamao ho kae.
- c) Basebetsi ba basali ba hlokang chelete ba lokela ho fuaoa thupelo hre nab a ithusa joang ho etsa mesebetsi e menyenyane e ka ba fang chelete; le hore nab a ka fokotsa lekhetho joang 'me ba eketsa meputso ea bona joang.

6.6 Merero ea tlahiso-leseling ho batho ba metseng le sechabeng

Bahiri, basebetsi le mekhatlo ea bona, ba lokela ho anetsa tsebo le manaen a thuto mabapi le thibelo le taolo ea HIV le AIDS metseng ea bona, haholo-holo likolong. Motho e mong le e mong a khothaletsoe ho kenya letsoho toants'ong ea HIV le AIDS, ka sepheo sa hore bohole ba be le monyetla oa ho hlahisa maikutlo, ho boulela boiketlo ba basebetsi ba phelang le ts'oaetso, ka hore ba se khesoe kapa hona ho lahloa. Merero ea mofuta ona e ts'oanela ho kopaneloa le makala a mang a naha le a metse.

7. Thupelo

Thupelo e lokela ho tobisoa, le ho etsetsoa lihlopha tse fapaneng tse rupeloang: baokameli, batsamaisi le ba shebaneng le boiketlo ba basebetsi; basebetsi le baemeli ba bona; barupeli ba barupeli (ba batona le ba bats'ehali); lithaka tse rutanang; ba shebaneng le bophelo bo botle le thibleo ea likotsi; le bahlahlobi ba lifeme/ts'ebetso. Molemong oa ho qoba litjeho tse phahameng tsa lichelete, ho ka kopjoa mekhatlo e meholo e sebetsanang le HIV le AIDS ho fana ka tlatsetso kapa ka thupelo le barupeli; mohiri ka mong a ka ikoetlisetsa sehlotsoana sa hae sa barupeli.

Barupeli ba ka ba le lisebelisoa tsa mefuta e sa ts'oaneng ho latela seo bas eng ba ntse ba e-na le tsona. Lisebelisoa tse joalo li etsoe ka tsela eo ba li reretsoeng bat la li utloisia, le hore e be tse amoheleheng ho bona, ho ea ka maemo a fapaneng a banna le basali. Barupeli ba rupelloe ho sebetsana le khethollo khahlanong le batho ba bang ka lebaka la morabe kapa botona kapa bots'ehali ba bona. Lithupelo li ipapise ka se etsahalang libakeng tse ling le ka tseo ba nang le tsona. Hangata, barupeli ba koetlisehileng e ntse e le basebetsi ba bona, ka lebaka leo, ho rutana ho khothaletsoa ka mekhahelo eohle.

Lithupelo li lokela ho kenyelsetoa merealong ea mosebetsi ea selemo le selemo, ‘me hona ho etsoe ka therisano le basebetsi le baemeli ba bona.

7.1 Lithupelo tsa baokameli, batsamaisi le ba ikarabellang boiketlong ba sechaba

Ka thoko le ho hlahisa basebetsi leseling le ho ba fa tsebo le thuto, bohle ba tsamaisang le ba okametseng ba lokela ho rupelloa:

- ho hlalosetsa ba nang le ts’oatso le ho ho arabela lipotso malebana le melao e laolang leano la HIV le AIDS mosebetsing;
- ho tseba haholo ka HIV le AIDS e le hore bat le ba tsebe ho thusa basebetsi ba bang ho fumana tsebo le kutloisiso tse nepahetseng ka ho ata ha HIV le AIDS mosebetsing;
- ho hlalosetsa basebetsi ba nang le ts’oatso ea HIV le AIDS menyetla ea bolulo, e le hore bat le ba tsebe ho sebetsa halelele ka moo ho ka etsahalang;
- ho ba hlokolosi le ho laola boits’oaro mosebetsing, e le ho felisa taba ea ba nenoang kapa ba khetholloang le ho behelloa ha basebetsi ba nang le HIV le AIDS kathoko ho mosebetsi;
- ho eletsa basebetsi ka lits’ebelso tsa bophelo bo botle le melemo e men geo ba ka iphumanlang eona sechabeng.

7.2 Thupelo ea Basebetsi ba rupelang ba bang

Basebetsi ba rupelang ba bang ba tlameha ho fuoa thupelo e khethelhileng e le hore:

- ba be le tsebo e phethahetseng ea hore na HIV le AIDS ke ling le hore li ka thibleoa joang; e le hore bat le ba tsebe ho fna ka tsebo le thuto ho basebetsi ba bang.
- ba ele hloko ho se khetholle batho ho latela morabe, botona ka bots’ehali; kapa hore na ke ba bochaba bofe lithupelong tsa bona;
- ba ikamahanye le ho its’etleha ka maano a seng a ntse a le teng mosebetsing, joalo ka tlhekefetso ka motabo le batho ba nang le bokooa mosebetsing;
- ba rute basebetsi – ‘moho hore ba elelloe lintho le maemo bophelong ba bona tse ka ba ekeletsang kotsi ea ts’oatso;
- ba tsebe ho thusa basebetsi ba nang le ts’oatso ea HIV le AIDS ka ho ba hlabolloa maikutlo hore ba ikamohele ‘me ba tsebe seo ba lokelang ho se se etsa ka boemo ba bona le mathata a tlisoang ke ts’oatso ea HIV leAIDS.

7.3 Thupelo ea baemeli ba basebetsi

Baemeli ba basebetsi ba ts'oanela ho fumants'oa thupelo lihoreng tsa mosebetsi. Thupelo e joalo e ba lokisetse:

- ho hlalosetsa basebetsi ba bang le ho arabela lipotso malebana le leano le latelaoang mosebetsing;
- ho rupela basebetsi ba bang hore le bona e be barupeli mananeng a thuto.;
- ho eleloa ka potlako haeba ho e-na le boits'oaro kapa tloaelo ea ho khetholla kapa ho nena basebetsi ba nang le ts'oaetso ea HIV le AIDS, e le hore maemo a joalo a felisoe hang-hang;
- ho thusa le ho emela basebetsi ba nang le mafu a bakoang ke HIV le AIDS hore ba fumane bolulo bo amohelehang ha ba entse kopo e joalo;
- ho fa basebetsi tlhabollo ea maikutlo ka sepheo sa hre ba eleloe le ho qoba lintho tse ka ba behang kotsing ea ts'oaetso, bophelong ba bona e le batho;
- hore ba rutoe hantle ka HIV le AIDS e le hore ba tsebe ho ruta basebetsi ba bang ho phema kapa ho qoba ho jala HIV le AIDS;
- ho etsa bonneta bah ore tsebo eo ba nang le eona ka basebesi ba bang, ka boemo ba bona ba HIV le AIDS, ba e boloka e le lekunutu.

7.4 Thupelo ea ba shebaneng le bophelo bo botle le thibelo ea likotsi mosebetsing

Kathoko ho tlhahiso-leseling le manane a thuto a lebisitsoeng ho basebetsi bohole, ba shebaneng le bophelo bo botle le ts'ireletseho likotsing, ba tlameha ho fuoa koetliso e khethehileng hore ba tle ba tsebe:

- hore na HIV le AIDS ke ling le hore na li ka thibelo joang e le hore ba tle ba tsebe ho ruta basebetsi ba bang;
- ho hlahluba boemo ba mosebetsing le ho sheba mekhoa ea ts'ebetso kapa maemo a ka fetoloang kapa a ntlafatsoang e le ho fokotsa mekhoa e behang basebetsi kotsing ea HIV le AIDS;
- ho hlokombela hore na mohiri o fana ka maemo a bophelo bo botle bo bolokehileng mosebetsing le a thuso ea pele (first aid)
- ho ikholisa hre tlhahiso-leseling ka HIV le AIDS haeba e le teng, e bolokoa e le lekunutu le leholo joalo ka litaba tsa mafu a mang a basebetsi. Litaba tse joalo li

ka boleloa feela ho ipapisitsoe le meloa e behiloeng ke ILO holim'a ts'ireletso ea litaba tsa basebetsi tsa botho;

- ho fa basebetsi tlhabollo ea maikutlo e le hore ba hlokomele le ho qobal lintho tse ka ba behang kotsing ea ts'oaetso ea HIV le AIDS;
- ho fetisetsa basebetsi lits'ebeletsong tsa kalafo tse mosebetsing, kapa tse kantle ho mosebetsi moo ba ka fumanang thuso e potlakileng mabapi le litlhoko tsa bona.

7.5 Thupelo ea bahlahlobi ba basebetsi le lifeme

Bookameli bo hloahloa, bo nang le boiphihlelo, bo ts'oanela ho etsa bonneta ba hore bahlahlobi ba ts'ebetso lifemeng le mosebetsing ba fumana tsebo e felletseng ea ho etsa mosebetsi oa bona oa bohlahlobi, ho eletsa le ho bona hre mosebetsi o tsamaea hantle, haholo mabapi le thibelo ea HIV le AIDS mosebetsing. Ho fihlela tsena, bahlahlobi ba ts'oanela ho fumants'oa thupelo e khetheleng holim'a HIV le AIDS le litsela tsa ts'ireletso mosebetsing. Thupelo e lokela ho kenyeltsa:

- ho tseba melao e nepahetseng ea macha ea basebetsi, e laolang khetholo mosebetsing, haholo Tumellano ea (Employment and Occupation) No. 111, ekasitana le melao le melaoana ea naha;
- ho elellisoa basebetsi le baokameli ka litaba tsa HIV le AIDS;
- ho kenyeltsa litaba tse amanang le HIV le AIDS le ts'ireletseho le bophelo bo botle mananeng a bona a lithupelo tsa kamehla mosebetsing;
- ho thusa basebetsi ho fumana melemo e ba ts'oanelang (e kang to tseba ho tlatsa liformo tsa melemo) le ho bona hore ba sebeletsoa ho ea ka moo molao o bolelang;
- ho elella ha ho hatikelo litokelo tsa basebetsi kapa ho sa sebetsoe ho ipapisitsoe le litokelo tsa bona malebana le boemo ba bona ba HIV le AIDS;
- tsebo ea ho bokella le ho beha ka mahlofo itaba tse amanang le HIV le AIDS mosebetsing, haeba li reretsoe boithuto ba lekala la bongaka le shebaneng le boteng, ts'oaetso le taolo ea mafu a seo, kapa lekala la boiketlo ba sechaba, ho latela ka moo molao ona o ka bolelang ka teng.

7.6 Thupelo ea basebetsi ba thetsang/amang mali le maro a 'mele oa motho

Basebetsi bohole ba ts'oanela ho fumana thupelo e ba rutangmekhoa ea ho its'ireletsa likotsing tse ka hlhang mosebetsing le thuso ea pele. Manane a thuto a ba rupelle:

- ho fana ka thuso ea pele, pele motho a ka isoa kapa a fetela ngakeng;

- ka mekhoa/litsela tsa ho qoba ho thetas/ama mali le maro a mang joalo ka ha Sehlomathiso II se supa;
- ka ts'ebeliso e nepahetseng ea thepa ea boits'ireletso;
- ho nka likhato tse nepahetseng tsa ho its'ireletsa haeba mosebetsi a ka ts'oara kapa a thetas mali kapa maro a tsoa 'meleng oa motho;
- litokelo bsa bona malebana le mats'eliso a ba lokelang haeba ba ka fumana kotsi mosebetsing;

le ho hatella taba ea hore ha se batho ba nang le ts'oaetso kapa bao ho nahanoang hore ba na le ts'oaetso ea HIV le AIDS feela ba ts'oanelang ho itlhokomela.

8. Tlhatlhobo ea mali

Tlhatlhobo ea mali, ea ho bona hore na motho o na le ts'oaetso ea HIV, e se ke ea etsetsoa mosebetsing ho hang, ntle le ha ho lateloa melaoana e bukaneng ena. Ho etsetsa lihlahlolo tsa mali mosebetsing ha ho hlokahale; hape ke tlolo ea molao e laolang litokelo tsa manthla tsa botho, e bileng e tlosang seriti sa basebetsi hobane ho ka etsahala hore lipheto tsa mali a motho li tsejoe ke batho ba bang 'me ba li sebelise hamper. Motho ea hlahlabetsoeng mosebetsing a ka iphumana a se a tlameha ho hlahisa kapa ho bolela maemo a hae. Motho leha a ka hlahlobeloa moo e seng mosebetsing oa hae, o lokela ho hlahloja ka boithapo le boikhethelo ba hae; 'me tlhatlhobo ea mofuta o joalo e etsoe ke setsebi, lekunutung le phethahetseng.

8.1 Tse sa lokeloang ho etsoa ha motho a hiroa

Motho ha a hiroa kapa a ekeletsoa konteraka, a se ke a qobelloa ho hlahloba HIV. Tlhatlhobo ea ka mehla ea ngaka, e kang ea ho hlahlobeloa hore na motho o phela hantle kapa o matlafetse pele a qala mosebetsi, kapa ea mehla ea basebetsi, e se ke ea kenyaletsa ho qobella batho ho hlahlobeloa HIV.

8.2 Tse sa ts'oanelang ho etsoa ha motho a batla ho nka enshorense

- a) Tlhatlhobo ea HIV e se ke ea e-ba tlhoko e ka etsang hore motho a fumants'oe enshorense efe kapa efe, ekasita le ha e le bakeng sa ho kenela matsete a mosebetsing kapa enshorense ea bophelo bo botle.
- b) Likh'ampani tsa enshorense li se ke tsa batla hore basebetsi ba feme efe kapa efe ba hlahlobeloe HIV pele li ka sireletsa feme e joalo. Likh'ampani tsa enshorense li ka etsa likhakanyo tsa tsona tsa lits'enyehelo le tsoala li ipapisitse le lipalo tse teng malebana le tsa sechaba ka kakaretso.
- c) Bahiri ba se ke ba thusa likh'ampani tsa enshorense ho hlahloba basebetsi HIV ha ba batla ho nka enshorense. Litaba tseo mohiri a nang le tsona ka maemo a

basebetsi a HIV e be lekunutu la lae le basebetsi ba joalo, ‘me a se ke a le joetsa motho ofe kapa ofe.

8.3 Kaloso ea mafu a seoaa

Tlhatlhobo ea maemo a basebetsi malebana le HIV e ka etsoa mosebetsing, ho sa hlahisoe mabistso a basebetsi. Hona ho ka etsoa feela hoe ho bonahale hore na maemo a basebetsi a HIV ka kakaretso ke afe. Hona ho lokeloa ho etsoa ho ntse ho eloa hloko mekhoa ea ho etsa lipatlisiso, e boulelang lekunutu le ho sireletsa litokelo tsa mantlha tsa botho. Moo ho etsoang lipatlisiso tse joalo, basebetsi le bahiri ba lokeloa ho atameloa, ho rerisoa le ho tseba. Litaba tse tla fumanoa kamor’ a lipatlisiso tseo li se ke tsa sebelisoa ho khetholla batho ka bomong kapa ka lihlopha. Ha ho ka tsebahala hore na maemo a motho e mong ka afe, e tla ba tlhatlhobo ha e-ea etsoa ka lekunutu.

8.4 Ho ithaopela ho hlahljoja

Basebetsi ka nako e ‘ngoe ba ka lakatsa ho tseba maemo a bona malebana le ts’oaetso ea HIV, ‘me ba ithaopela ho hlahljoja. Tlhatlhobo e joalo e lokela ho etsoa ke lefapha la lits’ebuletso tsa bophelo b botle ba sechaba. Moo ho nang le lits’ebuletso tsa lekaneng tsa bophelo, tlhatlhobo ea HIV e ka etsetsoa mosebetsi ea ikopelang ho hlahljoja, ‘me ea etsang kopo ea hae ka mongolo. Mosebetsi ea joalo a ka kopa keletso ho moemeli oa basebetsi haeba h hlokeha. Tlhatlhobo e lokela ho etsoa ke motho ea nang le tsebo e phethahetseng ‘me a e etse ka lekunutu le leholo. Motho ea etsang tlhatlhobo, o ts’oanelia ho fa mosebetsi tlhabollo ea maikutlo pele le kamorao ho tlhatlhobo, e le hoe motho eo a nahane hantle hore na haebo mosebetsi eo o motona kape o mots’ehali, o tla utloisia tlhatlhobo joang, na o tla bona melemo le mathata a eona, ekasitana le hore na ha se a fumane sephetho sa maemo a hae o tla ba joang. Lintlha tsena kaofela motho ea hlahllobang o tlameha ho le ela hloko.

8.4 Tlhatlhobo le phekolo kamor’ a ho ts’oara mali kapa maro a mang a ‘mele oa motho

- a) Haeba ho ka bonahala hore basebetsi ba ka ‘na ba ts’oara mali kapa maro a ‘mele oa motho mosebetsing, feme e ts’oanelia ho ba le mekhoa ea ho laola ts’oaetso e ka hlhang.
- b) Haeba motho a ts’oere maro a ka bang le ts’oaetso (mali, maro a mang a ‘mele oa motho) mosebetsing, mosebetsi ea joalo o tlameha ho fuoa tlhabollo ea maikutlo hang-hang, e le hore a amohèle le ho utloisia boemo boo ba litab, le maemo a bophelo a ka ‘nang a mo hlahela; bohlokoa ba ho hlahloba mali le monyetla oa ho iphuanela pheko e thibelang ts’oaetso le ho fetisetsoa ngakeng e lokelang. Ha boemo ba kotsi ena bo shebiloe, mosebetsi o lokela hore joale a fumants’oe boeletsi le tataiso holim’ a litokelo tsa hae molaong, tse akhang kahore lits’oanelo le mehato eo a tlamehang ho e nka ho fumana mats’eliso a basebetsi.

9. Ho oka le ts'oaetso

Kutloelano-bohloko, ho oka le ts'ehetso ke lits'iea tse lokelang ho latelaoa ha ho sebetsanaoa le HIV le AIDS mosebetsing. Ho sebelisoe mekhoa le maoala a khothaletsang ho bua phatlalatsa ka boemo ba bona ba HIV, ho amohela le ho ts'ehetsa basebetsi ba boletseng boemo ba bona ba HIV, ‘me ho etsoe bonneta ba hoe ha ba khetholloe kapa ho beoa sekhobo.

E le ho fokotsa sekhhahla sa HIV se AIDS mosebetsing, lifeme le lokela ho fana ka tlhabollo ea maikutlo le ho ts'ehetsa basebetsi ba nang le ba anngoeng ke HIV le AIDS. Moo ho seng ho ntse ho e-na le lits'ebeletso tsa bophelo bo botle mosebetsing, ho fanoe ka kalafo e lokelang. Moo lits'ebeletso tsena li leng sieo, basebetsi ba bolelloe hore nab a ka li fumana kae kantle. Likhokahanyo tsena li na le molemo oa ho kenyelletsa le malapa a basebetsi, haholo-holo bana ba bona. Ts'evelisano le mebuso, bahiri, basebetsi le mekhatlo ea bona hamoho le ba bang ba nang le kabelo e ka etsa hore ho fanoe ka lits'ebeletso tse ntle le phokotsa ea lits'enyehelo kapa litjeho.

9.1 Ho ts'oana ha HIV le AIDS le mafu a mang a sekhhahla

- a) Ts'oaetso ea HIV le AIDS e ts'oanelo ho nkao joaloka mafu a mang a sekhhahla mosebetsing, ‘me li se nkoe hanyenyane ho a feta.
- b) Basebetsi ba nang le ts'oaetso ea HIV le AIDS ba lokela ho nkao joaloka basebetsi ba bang ba nang le mafu a sekhhahla; ‘me le bona ba fumane litsiane tse kang mats'eliso a basebetsi le kamohelo ho hlaha ho basebetsi ba bang.
- c) Ha feela basebetsi ba ntse ba phetse hantle ‘meleng bakeng sa mosebetsi oo ba o etsang, ba tlameha ho fuoa monyaka oa menyetla e kang ho nyolleloa maemong a holimo kapa ho isoa makaleng a mang.

9.2 Tlhabollo ea maikutlo

- a) Bahiri ba ts'oanelo ho khothaletsa basebetsi ba nang le ts'oaetso ea HIV le AIDS ho sebelisa tsebo le thuso tse hlhang kantle, tse kantle ho libaka tsa bona tsa ts'ebetso, sebakeng sa tlhabollo; kapa moo ho lokelehang, ‘me feme e ka sebelisa lefapha la eona la ts'ireletseho le bophelo bo botle mosebetsing ho fana ka tlhabollo kapa lenane la bona la ts'ebetso, haeba ho fanoa ka tlhabollo ka lekunetu le ka tsela e khetheleng.
- b) Ho phethahatsa taba ena, bahiri ba hlokomeli tsena tse latelang:
 - ba ka batla litsebi, mekhatlo e ithusang le lits'ebeletso tse haufinyane kapa tsa tikoloho tse nang le boiphihlelo le tsebo tsa ho hlabolla litabeng tsa HIV le AIDS le kalafong ea HIV;

- ba ka batla mekhatlo ea sechaba, e nang kapa e se nang seboleho sa bonagaka, e ka bang molemo ho basebetsi ba nang le HIV le AIDS;
 - ba ka eletsa mosebetsi ho hlaljoja le ho fumants'oa litlhare ke ngaka ea hae kapa ke batho ba nang le tsebo e itseng. Haeba ho se na motho ea ka thusang mosebetsi haufinyane, mohiri o ts'oanela ho utloa e le tokelo ea hae ho nka bohato ba ho fumanela mosebetsi ea joalo thuso.
- c) Bahiri ba lokela ho fa basebetsi ba nang le HIV le AIDS nako e lekaneng ea ho fumana tlhabollo le kalafo, ho ea kamoo melao ea na ha e bolelang ka teng.
- d) Ts'ehetso ea tlhabollo ha e-ea ts'oanela ho lefelloa ke mosebetsi, ‘me e ts'oanela ho fanoa ho etsoe hloko lithoko le maemo a basali le banna. Ho ka ba bohlokoa ho lifeme ho hokahana le mebuso, basebetsi le mekhatlo ea bona, le ba bang ba nang le tokelo ho bopa le ho fana ka ts'ehetso e joalo.
- e) Baemeli ba basebetsi ba ts'oanela ho thusa mosebetsi ea nang le ts'oaetso ea HIV le AIDS ha ba kopua ho etsa joalo.
- f) Lits'ebeletso tsa tlhabollo li tlameha ho ruta basebetsi bohole ka litokelo le melemo eo ba lokelang ho e fumana mosebetsing, e kang ho ithuta mahlale a bophelo a ka ba thusang ho sebetsana le HIV le AIDS.
- g) Haeba basebetsi ba ka fumana ts'oaetso ea HIV mosebetsing, bahiri ba tlameha ho ba fa nakonyana, empa bas a fokoletsoe moputso, ‘me ba be ba fuoe le nako ea ho ea fumanan tlhabollo ea maikutlo.

9.3 Lits'ebeletso tsa mosebetsing le tsa bophelo bo botle

- a) Bahiri ba bang ba ka ‘na ba thusa basebetsi ba bona ho fumana litlhare tse fokotsang sekhahla sa ho ata ho kokoan-hloko ea HIV. Moo ho seng ho ntse ho e-na le lits'ebeletso tsa bophelo bo bottle lifemeng, e ka khona li fanoe ka kopanelo le ‘muso le ba bang ba nang le kabelo, le lits'ebeletso tsa mefuta e fapaneng, e le ho fokotsa sekhahla sa HIV le AIDS le ho thusa basebetsi ba phelang le ts'oaetso ea HIV le AIDS.
- b) Lits'ebeletso tsena le kenyelsetse meriana e fokotsang sekhahla sa ho ata ha kokoana-hloko ea HIV ‘meleng, le kalafo ea ho phekola mafu a bakoang ke ts'oaetso ea HIV, tlhabollo ea maikutlo holim'a phepo e nepahetseng le lihaha-‘mele, phokotsa ea khatello ea maikutlo le ho alafshoa bakeng sa mafu a jelang phate a kenyelsetsang mafu a likobo le lefuba.

9.4 Likhokahanyo le lihlopha tse ithusang le tsa metse

Haeba ho ka etsahala, bahiri, mekhatlo ea basebetsi le basebetsi ba bophelo bo botle, ba lokela ho theha lihlopha tsa ba ithusang mosebetsing kapa ho fetisetsa basebetsi ba

anngoeng ke HIV le AIDS lihlopheng tsa ba ithusang le mekhatlong ea ts'ehetso e teng sechabeng.

9.5 Melemo le litsiane

- a) Mebuso, ka therisano le batho ba sebetsanang le ba bang, ba tlameha ho etsa bonneta ba hoe litsiane tse tlas'a molao le melaoana ea na ha li fumanoa ke basebetsi ba nang le HIV le AIDS, joaloka ba bang ba nang le mafu a sekhhahla. Mebuso e boetse e loketse ho hlahluba le ho bona hore melemo e mecha e fanoang ho loants'a mathata a HIV le AIDS a ntseng a tsoela pele, hore e teng kamehla.
- b) Bahiri le mekhatlo ea bahiri le ea basebetsi ba ts'oanela ho kena lipuisanong le 'muso hore ho thehoe litsela tsa ho fumants'a basebetsi ba nang le HIV le AIDS lithuso tse kang hore ba 'ne ba fumane meputso le litsiane tse ling.

9.6 Litsiane

- a) Mebuso, bahiri le mekhatlo ea basebetsi ba tlameha honka mehato eohle ho etsa bonneta ba hoe basebetsi ba nang le HIV le AIDS hammoho le ba malap a bona ha ba sekisetsoe ha ho fanoa ka litsiane le liphallelo ke 'muso, le matsete a etsoang mosebetsing. Melemo ena e tlameha ho fumants'oa le basebetsi ba sebetsang mosebetsi o ka ba behang tsietsing kapa kotsing ea ho fumana ts'oaetso ea HIV le AIDS, hammoho le ba malapa a bona.
- b) Manane a litsiane, liphallelo le matsete a tlameha ho tsoela basebetsi ba nang le HIV le AIDS molemo joalokaha a tsoela basebetsi ba nang le mafu a sekhhahla molemo.

9.7 Boimamelo le lekunutu

- a) Mebuso, mekhatlo ea enshorence le bahiri ba tlameha ho etsa bonneta ba hoe tlhahiso-leseling e amanang le tlhabollo, ho oka, kalafo le phumants'o ea litsiane li bolokoa e le lekunutu, joaloka litaba tsa bongaka tse amang basebetsi, 'me li ka fumanoa ha feela ho ipapisitsoe le molao oa ILO oa poloko le ts'ireletso ea litaba tsa basebetsi (Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 171)).
- b) Batho ba ka thoko, ba kang ba bolokang lichelete, ba laolang litsiane tsa sechaba le matsete a mosebetsing, ba ts'oanela ho boloka litaa tse amanang le ts'oaetso ea HIV le AIDS e le lekunutu, joaloka litaba tsa bonga tse amang basebetse, ho latela molao oa ILO o amang ts'ireletseho ea litaba tsa mosebetsi ka mong.

9.8 Lithuso tse fuoang mosebetsing le ba lelapa la hae

- a) Ho latela boemo ba seoa sa HIV le AIDS, manane a thuso a etsetsoang basebetsi a ka 'na a hloka ho thehoa kapa ho atolosoa ka tsela e nepahetseng hore a

kenyeletse lits'ebuletso tse ngata tse thusang basebetsi e le karlo ea mala, le ho ts'ehetsa malapa a bona. Hona ho tlameha ho etsoa ka thereisano le basebetsi le baemeli ba bona; ‘me ho ka ‘na ha etsoa ts’ebelisano- ‘moho le ‘muso le ba bang ba amehang, ho latelo boemo ba lithoko le lisebelisoa.

- b) Manane a joalo a tlameha ho ela hloko hore hangata basali ke bona ba nkang karolo e kholo tlhokomelong ea bakuli ba nang le mafu a bakoang ke AIDS. Mananeng ao, ho lokela ho eloa hloko litlhoko tsa basali ba bakhachane. Mananeo ao a tlameha hape ho arablea litlhoko tsa bana ba lahlehetsoeng ke motosoali kapa batsoali ba babeli ka lebaka la AIDS, ‘me ka lebaka la boemo boo ba ka tlamehang ho tlohellu sekolo ele hore ba eo sebetsa, ‘me ba ka ‘na ba ba sebelisoa hample ka ho batloa likobo. Manane ana a hlokalang a ka fanoa mesebetsing, kapa lifeme li ka ts'ehetsa manane a joalo ka kopanelo kapa ka ho fana ka konteraka ho feme e ka tsebang ho fana ka lits'ebuletso tse joalo.
- c) Lenane la thuso ea malapa le ka kenyelsetsa:
- ho fa mosebetsi matsatsinyana a hore a se ke a ea mosebetsing ha a hlahetsoe ke mokhohlane;
 - ho memeloa ho kenya letsoho mananeng a tlhahiso-leseling le a thuto ka HIV le AIDS;
 - ho khothaletsa batho ho theha lihlopha tsa ts'ehetso, hammoho le lihlopha tsa ba ithusang;
 - ho thusa malapa a basebetsi ho fumana mesebetsi e meng e ka ba phelisang bona e le basebetsi le ba malapa a bona, ha feela mosebetsi oo o sa kena-kenane le sekolo;
 - ho fana ka thuso ka tsela ea ho isa bana sekolong sa libuka kapa sa mosebetsi ola matsoho, hoe banan ba lahlehetsoeng ke moto soali kapa batsoali ka lebaka la AIDS ba ‘ne ba tsebe ho iphelisa;
 - ho sebelisana hammoho le bohole ba nang le kabelo le mekhatlo ea sechaba ho kenyelsetsa li likolo tse kenoang ke bana ba basebetsi ba nang le HIV le AIDS;
 - ho thusa ka chelete kapa lithuso tse ling;
 - ho eletska taolo ea litaba tsa lichelete tse amanang le bokulo le litlhoko tsa baphelisuo;
 - ho eletska ka tlhahiso-leseling ea molao, keletso le thuso ho tsona tsa molao;

- ho thusa mabapi le kutloisiso ea mehato ea molao ho tsa bokulo le lefu, joaloka ho laola litaba tsa lichelete tse amanang le bokulo, ho ngola lengolo la kabo ea mafa kamor'a lefu le bojalefa;
- ho thusa malapa ho lokisetsa litsiane le matsete a etsoang mosebetsing
- ho etsa hore mosebetsi a fumane lichelete tsohle tsa hae pele a e-tsoa mosebetsing;
- ho eletsa malapa hore na a ka fumana thuso kae mabapi le litaba tsa molao le bophelo bo botle, kapa ho ba fa lethathamo la moo ba ka fumanang lithuso tseo teng.

Sehlomathiso I

Lintlha tsa bohlokoa ka seoa sena le li-tla-morao tsa sona.

Tseba ka HIV le AIDS

Kokoana-hloko ea HIV e bakang AIDS e kena ‘meleng oa motho ka maro a mang a tsoang ‘meleng oa motho – ka ho khetholoha mali, maro a tsoang bothong ba monna, marong a tsoang bothong ba basali le lebese la ‘m’ a. Ho hlokomelehile hore tso’oaetso e keng ‘meleng kamekhoa e mene: ha motho a etsa thobalano le motho ea nang le ts’oaetso kantle ho boits’ireletso ba likhohlopo (ena ke tsela e atileng ho feta tse ling); mali le tse entsoeng ka mali joaloka ha motho a fuoa mali a motho e mong ea nang le ts’oaetso kapa setho se seng sa ‘mele se nang le ts’oaetso; kapa ts’ebeliso ea ente kapa lintho tse ling tse phunyang letlalo ‘me e sebelisitsoe ke motho ea nang le ts’oaetso; phetiso ho tsoa ho ‘m’ a ho ea ho lesea le sa le ka popelong kapa tlhahong ea lona; le ka ho anyesa. Kokoana-hloko ea HIV ha e ts’oaetsanoe ka ho thetsana, ho khohlola, ho thimola, ho akana, ho kopanela ntloana ea ho ithusa li libasekoma kapa ho ka lijana tse thetsitsoeng ke motho ea nang le ts’oaetso ea HIV. Ho noa kapa ho ja lijo tse ts’oeroeng ke motho ea nang le HIV ho k eke ha fetisa kokoana-hloko eo. HIV ha e ts’oaetsanoe ka ho long ke monoang kapa kokonyana efe kapa efe.

HIV e fokolisa sesole sa ‘mele oa motho, ‘me e o sitise ho itoanela. Motho a ka phela lilemo tse leshome le ho feta kamor’ a ho fumana ts’oaetso, ‘me ka nako ena ho sa bonahale mats’oao a AIDS, kape hona ho kula; empa a ka ‘na a ts’oaetsa ba bang. Mats’oao a pele A AIDS ke: mokhathala, lets’ollo, feberu, liphetoho kelellong tse kang ho lebala, ho theoha ‘meleng, ho khohlola nako e telel, lekhopho le iphethang, lebanta li liso tsa molomong, le ho rurua lits’oelesa. Mafu a jellang phaate a kang mofets’e, hloho e opang haholo ka mohanong, serame sa mats’oafo le lefuba le ‘ona a ka nka monyetla ‘me a fokolisa sesole sa ‘mele. Le hoja ka nako e ‘ngloe motho a kula ebe neng-neng oa fola kapa o e-ba betere, AIDS eona e-ea bolaea kamehla. Lipatlisiso li ntse li tsoela pele ha ha joale, tsa ho batla ente e ka phekolang AIDS, empa ha li e-so fumane mokhoa oa ho li phekola. Leha ho le joalo, ho na le meriana e thibelang ho ata ha kokoana-hloko ea HIV kapele, e lelefatsang bophelo. Ha ha joale meriana ena e theko e phahameng ‘me ha se batho bohole ba nang le ts’oaetso ea AIDS ba atlehang ho li fumana, empa boemo boo bo ntse bo fetoha ka tsela e sekhhahla.

HIV ke kokoana-hloko e fokolang, e ka phelang feela maemong a khethehileng,. E ka kena ‘meleng oa motho ha e le moo ho leng mongoblo ‘me ha e ke ke ea keng letlalong le sa tabohang. Ts’ireletso ea ho e thibela ho kena ‘meleng oa motho e hloka ts’ebeliso ea likhohlopo, liatlana le li-sirelets-a-sefahleho (moo ho hlokohalang). Ho tlameha hape hore ho sebelisoe lietnte kapa linale tse e-s’o sebelisoe ke mang kapa mang. Ho tlameha ho sebelisao tse ncha ho qoba ts’oaetso. Kokoana-hloko ea HIV e bolaoa ka sesepa se matla le metsi a chesang haholo. (Sheba Sehlomathiso II)

Lipalo-palo tsa batho le matla a basebetsi

Qetellong ea selemo sa 2000, batho ba kaholimo ho limilione tse 36 ba ne ba phela le HIV le AIDS, ‘me karolo ea bobeli borarong e ne e phela Afrika e Boroa ho lehoatata la Sahara. Ke batho ba ka bang limilione tse 22 ba seng ba shoele ke AIDS; ka likhoeli tse 12 tsa selemo sa 2000, ho ile ha e-shoa batho limilione tse tharo lefats’eng ka bopphara.

Litikoloho tsohle lia ameha: batho ba baholo le bana ba nang le ts’oaetso ea HIV le AIDS ba ka holimo ho limilione tse 25 karolong ea Afrika e Boroa ho lehoatata la Sahara; palo a ka holimo ho limilione tse ts’elelseng Asia; palo e atametseng limilione tse peli Latin America le Caribbean; ba ka tlase ho milione North America; halofo ea milione e Europo Bophirima le Asia bohareng; likarolo tse tharo ho milione ke ba phelang Europo bochabela le Asia bohareng; ba ka etsang halofo ea milione ba phela Leboea ho Africka le Bochabela bo hare. Leha mokhoa o moholo oa ts’oaetso o ka fapano, litikoloho tsona li ntse li kopana le bothata ba sekhhahla sa ts’oaetso e ntse e phahama.

Li-tla-morao tsa ho shoa ha batho ka lebaka la AIDS ho ea ka lipalo-palo tsa lichaba tsa Afrika li hlakile; ka selemo sa 2010, linaha tse 29 moo sekhhahala sa keketseho ea ts’oaetso ea AIDS se nyolehelang holimo ka peli lekholong, lenane la lichaba lit la be le le ka tlase ho limilione tse 50 ho feta ka moo ho neng ho ka bat eng hoja AIDS e ne e ele sieo. Ho na le mathata hape a botona le bots’ehali le lilemo. Linaheng tse ngata basali ba fumana ts’oaetso ba sa be banyane lilemong haholo ho feta banna; naheng ea Afrika teng, karolo e kaholimo ho halofo ea batho ba fumanang ts’oaetso bocha ke basali. Batho ba

lilemo tse lipakeng tsa 15 ho isa ho tse 49 ke bona ba fuming ts'oaetso, ebile e le batho ba bacha ba sehlahlo, ba ts'epetsoeng ho phelisa malapa le sechaba le ho nyolla moruo oa naha, ke bona ba hlokahalang ke AIDS.

Mokhatlo oa Machaba oa Bosebetsi, (ILO), o hakanya hore basebetsi ba fetang limilione tse mashome a mabeli lefats'e ka bophara, ba phela le HIV le AIDS. Palo ea basebetsi linaheng tseo ho tsona sekhahla sa ts'oaetso se leng holimo, e tla be e theohile ka karolo e lipakeng tse 10 le 30 lekhlong, ho feta moo e neng e ka theoha kateng hoja EIDS e ne e le sieo; bana ba limilione li 14 ba hlokahaletsoe ke motsoali kapa batsoali ba babeli ka lebaka la AIDS, ‘me bonagata ba bona bat la tlameha ho tlohela sekolo ‘me ba battle mosebetsi, ‘me hona ke taba e nyollang khireo ea bana ba lilemong tse tlase.

HIV le AIDS li na le ts'oaetso e kholo, e bohloko maphelong a batho ba nang le tsona, ba malpapa a bona hammoho le sechabeng ka kakaretso. Ts'otleho e kholoe e bonahala ho maqheku le bana ba phelisoang ke batho ba nang le ts'oaetso. Sekhahla sa ts'oaetso ho batho ka bomong le malapa se bonahala boemong ba likhoebo tse nyane, ‘me halloo-holo moruong oa naha.

Seoa sena sa ts'oaetso ea HIV le AIDS se utloahala le ho bonahala haholo le ka botebo mosebetsing ka litsela tse ngata; ho tsokotseha ha tlhahiso ea naha, ho khetholla batho mesebetsing, ho hlokahala ha teka-tekano pakeng tsa ba batona le ba bats'ehali, le ho phahama ha khiro ea bana; mathata a mang ke a ho fokotseha ha palo ea batho ba lilemong tsa ho sebetsa, khatello holim'a bophelo le manane a litsiane, le bosieo ba bophelo bo bottle le ts'ireletseho likotsing, mosebetsing.

Maemo a behang batho kotsing ea ts'oaetso Lintha-kakaretso

AIDS e rena le ho ata moo moruo, litokelo tsa sechaba le bochaba li hatikeloang, le moo hape melao ea botho le lipolotiki e sa tsotelloeng. Malebana le taba ea moruo, ho ka qolloa bofuma e le ntlha e ka sehlolahlong: ho se tsebe ho bala le ho ngola le ho sekisetsa bafumanehi ho ba beha kotsing ea ho fumana ts'oaetso, le bofutsana bo etsa hore basali ba phelise le ho ts'ehetsa malapa a bona ka ho hoeba ka ‘mele ea bona ka thoko le ho its'ireletsa. Khaello ea phepo e nephaetseng, khaello ea bolulo le bosieo ba bohloeki le baka hore batho ba nang le ts'oaetso ea HIV, ba be kotsing ea ho ts'oaroa ke mafu a amanang le AIDS. Ka lehlakoreng la bochaba le moetlo, tlhokahalo ea teka-tekano likamanong tsa botho le bosebetsi le etsa hore batho ba kene thobalanong bas a rate ebile e maemong a kotsi. Lits'ekamelo tsa maikutlo le boits'oaro ba bath obo eketsa maemo a kotsi .

HIV e ka ts'oaetsanoa ka ho entoa ka liente tse nang le kokoana-hloko. Ho na le bopaki ba hore ts'ebeliso e mpe ea lithethefatsi le tai li ka thotofatsa motho hoo a ka kenang thobalanong e sa sireletsehang ‘me a ba a hloloa le ho ikenta. Sekhobo se beoang holim'a batho ba nang le HIV le AIDS se etsa hore ba nang le HIV le AIDS bat hole, ba pate boemo ba bona ba ts'oaetso, ‘me ba thuso ho atisa ts'oaetso ea HIV le AIDS. Khatello ea bochaba le ho sitoa ho pata boemo ba ts'oaetso, boemong ba motes le naha, li etsa hore

ho be boima ho batho ka bo-mong le sechaba ho etsa meralo ea thibelo le toants'o le ho hata ha HIV le AIDS.

Ka lehlakoreng le puso le lipolitiki, likhohlano, ho putlama ha molao le taolo, meralo e sa phethahalang ea molao le mekhoa e fokolang ea ho o phethahatsa, hammoho le ho tima basebetsi litokelo tsa mekhatlo le boitseko, li sitisa ntlaufatso ka kakaretso. Li boetse li thefula mehao ea kanetso ea bophelo bo bottle. Linaheng tse ngatla, makala a futsanehileng a bophelo bo bottle, a seng a ntse a thefutsoe ke likoloto le lipheto ho pusong, li sitiloe ho fana ka booki le thibelo tse hlokahalang.

Ka kakaretso, moo ho renang ho khethollana le ho se hlomphe litokelo tsa botho, ho etsa hoe basebetsi ba fumane ts'oaetso habonolo, ‘me ho ba sitise ho phela le AIDS hobane ho le boima ho bona ho ithaopela ho hlahloja mali, ho hlabolloa maikutlo, ho alafshoa le ho ts'ehetsoa le ho nka karolo mats'olong a thibelo ea HIV le AIDS.

Maemo a nyollang monyetla oa ts'oaetso ho lihlopha tse itseng tsa basebetsi

Maemo a mesebetsi e meng a kotsi ho feta a mang ntiheng ea kotsi ea ho fumana ts'oaetso, leha taba-kholo e ntse e le boits'oaro e seng mosebetsi. Maemo a mesebetsi a ka tlisang ts'oaetso ea HIV le AIDS ke a kang ana:

- mosebetsi o tlosang motho hae, ‘me ka ho khetholoha a tsamaee khafetsa, ‘me a be hole le molekane oa hae;
- mosebetsi o libakeng tse thoko kapa tse hole le batho le lits'ebeletso tsa bophelo bo bottle;
- mosebetsi oo ho oona ho sebetsang le ho phela banna feela;
- mosebetsi oo ho oona motho a ke keng a tseba ho laola ts'ireletso khahlanong le ts'oaetso;
- mosebetsing moo ho nang le banna ba bangata ho feta basali;
- mosebetsi o kotsi moo motho a lokelang ho ts'oara mali a motho, lintho tse mali kapa maro a mang a tsoang ‘meleng oa motho, ho hlajoa ka linale tse nang le ts'oaetso le ho fuoa mali a nang le ts'oaetso, e le hobane ho sa lateloe melaoana e behiloeng ke machaba, kapa moo thepa ea ho its'ireletsa e sa anelang basebetsi bohole.

Lethathamong lena ho ka kenyeleletsoa ho hloka mosebetsi moo: batho ba se nang mosebetsi ba khobokanang toropong ka tumelo ea hore bat la fumana mosebetsi ofe kapa ofe o ka ba fang cheletenyang ea ho iphelisa. Ke mona moo batho ba bang ba ka ‘nang ba iphumana ba oetse liketsong tse ka ba fumants'ang ts'oaetso ea HIV. Batho ba bang ba ka thulanang le tsietsi ea mofuta ona ke batho ba se nang libaka tse tsitsitseng tsa bolulo, bats'abeli ba lulang litenteng, ‘me bas a etse letho hooo ba iphumanang ba lahlehile, ba

ka iphumana ba kene kapa ba qobelletsoe ho kena thobalanong, haholo basali ba e-nang le bana empa ba se na balekane.

Litlhoko tse khethehileng tsa baits'okoli

Baits'okoli ba ka ‘na ba iphumana ba hula ka thata ka lebaka la li-tl-morao tsa AIDS; taba ea pele hobane hangata ha ba na monyetla oa ho fumana lits’ebelso tsa bophelo bo botle kapa lithuso le melemo e itseng e fumanang basebetsi ba lifeme; taba ea bobeli, hobane mesebetsi ea bona ha e ea its’etleha kapa hona ho lebisa lipencheleng; ‘me ea ho qetela ea boraro ke hobane ha no chelete eo ba ke e fumanang ho latela ho keqa ha mosebetsi oa bona le ho ba sieo mosebetsing. Mosebetsing oa baits'okoli, ho na le bothata bah ore tahleheloa mosebetsi a le mong kapa basebetsi ba sehlot'soana, e ka ba le khahlamelo e kholo e ka lebeisang ho putlameng ha mosebetsi.

Haeba mong’ a mosebetsi a ka fumana ts’oactso ea HIV, eaba oa dula, ‘me a ba a hlokahala, a ka ts’oanelo ho okoa ka lichelete tsa khoebo ‘me hape mohlomong a be a patoe ka tsona. Ho etsa hona ho ka nonyetsa lelapa haholo ka ho sitoa ho tsosa mosebetsi/khoebo hape, kapa ebe chelete e fela kaofela. Hona ho ka etsa hore lelapa la mosebetsi le sale mathateng a tlhokahalo ea chelete.

Metseng e kathoko ho literopo, boima ba ho kula le ho oka bo ka etsa hore ho se be motho ea sebetsang le temo, ha tahleheloa ea bosebeletsi ka lebaka la AIDS e lebisa tahlehelong le ho theoheng ha tlhahiso ea lijo. Ka kakaretso, ho theoha ha moruo ho utloahala habohloko ho baits'okoli ho feta basebetsi ba bang, ha ho etsahala tsena tse latelang: ha ‘marka o fokotseha ka lebaka la bareki ba shoang kapa ba rekang hanyane hobane chelete ea bona e lefella ho oka le litlhare.

Phapang e etsoang ke HIV le AIDS ho ba batona le ba bats'ehali

HIV le AIDS li ama basali le banna ka mekhao e fapaneng, malebana le ho fumane ts’oactso le sekhhala sa ts’oactso. Popeho ea tsoleho ea basali le bosieo ba teka-tekanoe banna le basali li etsa hore basali ba be kotsing ea ts’oactso ho feta banna. Phapang ena le bosieo ba teka-tekanoe li etsa hore basali ba hholehe ho nka mehato e thiblang ts’oactso le ho hlola mathata a sekhhala sa ts’oactso ea AIDS holim’ a bona.

- Basali ba bangata ha ba na taolo le lentsoe holim’ a moruo oa lelapa le thobalano manyalong kapa likamanong tsa bona, ‘me ka hona ba sitoa ho buisana le balekane ba bona ka thobalano e sireletsihileng kapa ho hana ho kena thobalanong e sa sireletsehang.
- Ho se lekane ka matla ha banna le basali mesebetsing ho beha basali kotsing ea tlhekefetso ka motabo.
- Bofuma ke e ‘ngoe ea lintlha tse behang basali kotsing ea ts’oactso ea AIDS, ‘me basali ke bona ba fumanehileng ho feta ba bang lefats’eng lohle. Moo bofumanehi

bo jeleng setsi/renang, ngoana oa ngoanana ke eena ea nts'oang sekolong kapa a rekisetsoa ho ea sebetsa kapa ho hoeba ka 'mele oa hae.

- Basali ha ba fumane tsebeo ea hore na ts'oaetso ea HIV le AIDS e ka thibeloa joang hobane ha ba ea ruteha, 'me ha ba tsebe ho bala le ho ngola. Basali bas a tsebeng ho bala le ho ngola (ba sa rutehang) ba feta banna ka bongata lefatse'eng ka bophara. Palo ea basali a sa rutehang e feta ea banna ba joalo habeli, linaheng tse ling.
- Basali ba etsa karolo e kholo ea batho ba phelang linaheng tseo e seng tsa habo bona, 'me hammoho le banna ba etsa karolo ea boraro boning ea batsa'beli; 'me ka mabaka ana ba kotsing e kholo ea ts'oaetso ea HIV. Moo ho nang le likhohlano le lintoa, basali ba betsoa ke mahlakore a mabeli a loants'anang.
- Boima ba ho oka le ho hlokomela litho tsa lelapa tse nang le ts'oaetso ea HIV ho holim'a basali le banana, 'me hona ho ba ekeletsa mosebetsi le ho fokotsa menyetla ea bona ea ho etsa mesebetsinyana e ka b kenyetsang chelete, ekasitana le ho kena sekolo.
- Melao e khethollang banna le basali, e laoalang bojalefa le leruo, hammoho le boikarabello holim'a thepa le bana, e etsa hoe basali ba phelang le ts'oaetso ea HIV le AIDS, ba lahlehetsoeng kapa ba lahlue ke balekane ka lebaka la boemo ba bona ba ts'oaetso ea HIV, ba hloke chelete le menyetla ea ho ikholisa moruong. Hona ho ka etsa hore basali ba kene thobalanong hore feela ba mpe ba tsebe ho phela. Ngoana oa ngoanana ke eena ea kotsing ea ho hoeba ka 'mele oa hae molemong oa ho fumana chelete.
- Lipatlisiso le bonts'a hore basali, papisong le banna, ba beoa sekhobo le ho nenoa kapa ho khesoa ka lebaka la ts'oaetso ea AIDS, haholo-holo metseng e ka thoko ho literopo, 'me ba ts'ajoe le ho sekisetsoa. Hona ho boetse ho nyolla khatello ea hore basali ba hoebe ka 'mele ea bona.
- Mesebetsi e etsoang ke basali – e lefuoa kapa e sa lefuoe – e sitisoa ke AIDS. Mohlala, basali ke bona ba palo e holimo ho feta banna mesebetsing ea baits'okoli, e hlokang lipenchele kapa matsete a bophelo a mosebetsing.
- Ke basali ba fokolang ka palo ho feta banna ba nang le kabelo ea matsete a sireletsang bophelo bo botle mosebetsing.
- Banna hangata ke bona ba nang le boits'oaro bo ka lebisang thobalanong e sa sireletsehang kapa ho beta.
- Palo ea banna ba sebetsang mo ho leng bonolo ho fumana ts'oaetso e holimo, hoo ho leng bonolo hore ba iphumane ba etsa thobalano le banna ba bang, ba sa its'ireletsa.

- Ho latela maemo a renang a matla pakeng tsa banna le basali, moo banna ba nang le matla holim'a basali, banna ban a le karolo ea bohloko eo ba ka e bapalang ho qapeng le ho kothalletseng boikarabello ba boits'oaro bo botle malebana le ho thibela ts'oaetso ea HIV le AIDS le mekhoa ea ho phela le tsona.

SEHLOMATHISO II

Taolo ea ts'oaetso mosebetsing

A. Mekhoa e sebelisoang lefats'eng ka bophara thibelong ea ts'oaetso ka mali kapa maro a tsoang ‘meleng oa motho.

Mekhoa ea ho thibela ts'oaetso ka mali kapa lero le tsoang ‘meleng (e tsejoang ka hore ke “Universal Precautions” kapa “Standard Precautions” e ne e thehoe ke litsi tsa Amerika tsa taolo le thibelo ea mafu ka 1985, haholo-holo ka lebaka la koluo ea HIV le AIDS le tlhokahalo e kholo (tjantjello) ea ho fumana ka potlako mekhoa ea ho sireletsa basebetsi ba lipetlele khahlanong le ts'oaetso e fetisoang ka mali. Katamelo ena e ncha e hatelletse halo hore, lekhetlo la mathomo, leano lena le sebelisoeho batho bohole, ho sa natsoe boemo ba bona bo nahanoang ka taba ea ts'oaetso.

Mehato ena ea thibelo ea ts'oaetso, ke ntho e bonolo ‘me e ka sebelisaong ka linako tsohle ha ho okoa bakuli bohole, ka sephelo sa ho thibela likokoana-hloko tse ka fetisoang ke mali. Mehato ena e akha tse latelang:

- ho ts'oara le ho lahla ka hlokolosi e kholo linale tsa liente le mahre a sebelitseng;
- ho hlatsoa matsoho pele le kamor'a ho ts'oara mokuli;
- ts'ebeliso ea lintho tse ka thibelang maka kapa maro a ‘mele oa motho ea kulang ho fetelang motho e mong ea mo okang, tse kang liatlana, le liaparo tse koahelang baoki;
- mekhoa e bolokehileng ea ho lahla lits'ila tse kopaneng le maro le mali a tsoang ‘meleng oa motho;
- ho bolaea likokoana-hloko lisebelisoeng le thepeng e sebelisoang ho oka bakuli;
- ho ts'oara ka hloko liphate tse nang le mantle a mokuli;

B. Libuka tse ka baloang molemong oa ho rua tsebo le likeletso malebana le litsela tsa ho thibela ts'oaetso ea HIV le AIDS:

Bernarsh, H.S.; Eklund, K.J.: “Infection control: Universal Precautions reconsidered”, in *American Dental Hygienists’ Association: Access* (Chicago, 1995) Vol. 11, No. 1.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/National Center for HIV, STD and TB Prevention/Division of HIV/AIDS Prevention: *Preventing occupational HIV transmission to health care workers* (updated June, 1999).

South African Law Commission: *Aspects of the law relating to AIDS* (Project No. 85): Universal workplace infection control measures (Universal Precautions) (1997).

WHO: *WHO guidelines on AIDS and first aid in the workplace*, WHO AIDS series 7 (Geneva, 1990).

WHO/UNAIDS/ICN (International Council of Nurses): *HIV and the workplace and Universal Precautions*, Fact Sheets on HIV/AIDS for nurses and midwives (Geneva, 2000).

SEHLOMATHISO III

Lenane la tse hlokoang bakeng sa ho rala le ho phethahatsa leano la HIV le AIDS mosebetsing

Bahiri, basebetsi le mekhatlo ea bona, ba lokela ho sebetsa ‘moho, hamonate le ka tsotello ho thoma leano la HIV le AIDS le tla arabela le ho tsitsisa litlhoko tsa bahiri le basebetsi.

Ha le ts’ehelitsoe ka boitelo ke ba boholong, leano le fane ka mohlala sechabeng ka kakaretso hore na HIV le AIDS li ka laoloa joang. Lits’iea tsa leano lena tse hlahisitsoeng likarolong tsa 6-9 tsa molao ona li kenyaletsa tlhahiso-leseling holim’ a HIV le AIDS le hore na li ka ts’oaetsanoa joang; mehato ea thuto ho ntlafatsa kutloisiso ea tsietsi ea motho ka mong le ho anetsa maoala a ka thusang, mehato ea thibelo e sebetsang, e bileng e khothaletsang le ho ts’ehetsa ho fetola boits’ oaro; mehato ea booki le ts’ehetso ea basebetsi ba anngoeng ke HIV le AIDS; e le bona kapa setho se seng sa lelapa se phelang le HIV le AIDS; le leano la ho se amohele ka tsela efe kapa efe sekhobo le khethollo mosebetsing.

Mehato e latelang e ka sebelisoa ha ho raloa leano le lethathamo la ts’ebetso:

- ho theoe komiti ka baemeli ba bookameli, bahlahlobi, basebetsi, mekhatlo ea khoebo, lekala la boiketlo ba basebetsi, lekala la koetliso, lefapha la likamano tsa basebetsi, lefapha la bophelo bo botle mosebetsing, komiti ea bophelo bo botle le ts’ireletseho le batho ba phelang le AIDS haeba ba lumela;
- komiti ke eona e rerang ts’ebetso ea eona, le matla a ho etsa liqeto le boikarabello mabapi le ntho efe kapa efe;
- ho ithuta melao ea naha le hore na e ama khoebo joang;

- komiti e ithuta le ho lekanya sekhahla sa seoaa sa HIV mosebetsing, ekasitana le hore na lithoko tsa basebetsi ba nang le ts'oaetso le ba anngoeng ke HIV le AIDS ke life ka ho etsa lipatlisiso tsa lekunutu;
- komiti e etsa boithuto bah ore na ke lits'ebeletso life tsa bophelo le tlhahiso-leseling ka HIV le AIDS tse seng li ntse li le teng – mosebetsing le sechabeng;
- komiti e etsa moraloo oa leano; leano la nelehetsano bakeng sa litlhahiso, ‘me le lokisoe le nt’o kenngoa ts’ebetsong;
- komiti e etsa moraloo oa likhakanyo tsa lichelete, o kopang chelete ka ntle ho feme haeba ho na le tlhokahalo e joalo, ‘me ke eona e batlang hore ho teng ke eng, le hore na ho sieo ke eng sechabeng;
- komiti e etsa moraloo oa ts’ebetso, o supang hore na ho etsoa eng le hore na e tla etsoa ke mang, ka nako efe, le boikarabello ba bona, morerong oa bophethahatsi ba leano;
- leano lemoraloo oa ts’ebetso li phatlalatsoa ka mokohao o pharalletseng, ka mecha e kang, mohlala, ho li beha maboteng moo li bonoang ke batho bohole, mangolo, ho li kenya ka lipampiring tsa meputso oa khoeli le khoeli, liphutheho tse khethehileng, lithupelo tsa batho ba bacha ba qalang ho sebetsa le nakong tsa lithupelo;
- komiti e aloosa ts’uts’umetso ea leano;
- komiti e hlahloba khafetsa leano, ka papiso le bolisa bo teng kahare le tlhahiso-leseling e hlhang kantle malebana le kokoana-hloko ea HIV le mathata ao e a bakang mosebetsing;

Mohato ka mong o hlilositoeng ka holimo o lokela ho kenyelatsoa hore e be karolo ea leano le raliloeng ka hloko e kholo, la kenngoa ts’ebetsong ‘me la ba la alosoa ho bona hore le tsoela pele hantle ka nako e telele (eohle).

